پٕاردی ژی
جگن ناتھ ساگر

پارِ دی ڑہی

جگن ناتھ ساگر

پارٕدی ژِہی

(شارٕ سۄمبرن)

جگن ناتھ ساگر

کِتابہٕ ہُنْد ناو		پارٕ دی ژٕہی
مُصنِف		جگن ناتھ ساگر
پبلشر		مُصنِف
کمپیوٹر ڈی. ٹی. پی		رِنکو کول (2595136-R)
تیداد		۳۰۰
مول		۲۰۰/روپیہ
چھاپ خانہٕ		اُردو پریس
گوڈنیک چھاپ		2004 عیسوی

کِتاب میلنگ پتاہ:

۱۔ ایس۔ ایس۔ پبلِکیشنز، لکھشمی نگر، مُٹھی، جموں۔

۲۔ ناگراد ادبی سنگم، مُٹھی، جموں۔

۳۔ کِتاب گھر، کنال روڈ، جموں۔

۴۔ کِتاب گھر، مولانا آزاد روڈ، سرینگر، کشمیر۔

تِمن سارِنٕے ہٕنٛدِ ناوٕ

یِمن کأشرِ زبأنۍ تہٕ ادبُک

سۆن تہٕ گۆن لول چھُ

فہرست

نظمہٕ

غزل

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر

نمبر شُمار	عنوان	صفحہ نمبر

باوتھ

یہِ چھےٚ 1950-51 عیسوی ہنٛز کتھ یێلہِ سورگیہ ننٛد لال امبار دار کولہ گامہِ ہائی سکوٗلس منٛز بحثیت ووستاد تعنات اُسۍ۔ بہٕ اوسُس اُتھی سکوٗلس منٛز زیرِ تالیم۔ خبر کیازِ اوس مےٚ امبادار صاٗب نِچوی ہندی پاٗٹھۍ رژھان۔ یِہندِس صوحبتس منٛز ووتھنہٕ بیہنہٕ ستۍ زن تہٕ لۆگ مےٚ کیاہتام وٕرتش تہٕ مےٚ ہیوٚت ژۄرِ ژۄرِ کیاہتام اڈٕ گۄرمڈٕ گۄرِ لیکھُن۔ رکنتھ تام پاٗٹھۍ پیٚیہ امبار دار صاٗبُس اتھ پٮ۪ٹھ نظرِ تہٕ تمو کٔر مےٚ حوصلہ افزاٗئی۔ اَمہِ پتہٕ کوٚر مےٚ 1953 ہس منٛز دٔہمہِ جماژ ہُنٛد اِمتحان پاس۔ بہٕ رۄدُس اَمہِ پتہٕ گنہِ نتہٕ گنہِ ساعتہٕ کینٛہہ نہ کینٛہہ لیکھان تہٕ کھۄژی کھۄژی کاٗنسہِ نہٕ کاٗنسہِ بوزناوان۔ یِتھ پاٗٹھۍ گوو مےٚ اکھ اعتماد پاٗدٕ۔ لیکھنک یہِ سِلسِلہ رۄد جاٗری۔ 1961 ہس منٛز چھپوو مےٚ اکھ کتابچہِ "تو و پرتو" یتھ منٛز گنوہہ غزل اُسۍ۔ اَمہِ پتہٕ ہیوٚچ اخبارِ خدمتن کاشُر بن شاعرن ہنٛز غزلہٕ کیٛو نظمہٕ چھپاوٕنہٕ تہٕ میاٗنۍ منظومہٕ تہٕ آیہِ اَمہِ ذٔریہِ پرن والین بروٗنٛہہ کُن۔

"تو و پرتو" پتہٕ اَزتام کیازِ آیہِ نہٕ مےٚ ہنٛزٕ کانٛہہ کتاب چھاپ مہل اتھ چھِ واریاہ وجوہات یِمو منٛز کینٛہہ ذاتی تہٕ چھِ، خاٗر یہِ چھِ اکھ بحث طلب مامِلہٕ۔ میون واریاہ لۆکھمُت گو ریڈیو تہٕ ٹی۔وی کہِ ذٔریہِ نشرِ تہٕ کینٛہہ غزل تہٕ نظم چھپےٚ یہِ رِسالن تہٕ میگزینن منٛز۔ یہ زانتھ تہٕ زِ کاشُر پرن والین ہُنٛد تیداد چھنہٕ ڈُنہٕ تہٕ تیوٚت یٚت زن اَسن گۄژھ مےٚ ولتہٕ توو کتاب چھپاونک پٔتن یراد پایہ تکمیلس تہٕ تراوٕم ہنٛزٕ کتاب "پارد ژھٕی" توہہِ بروٗنٛہہ کُن۔

گر قبول اُفتد زہے عز و شرف

مےٚ ہیوٚک نہٕ پٔتن سورُے لۆکھمُت یتھ منٛز غزل، نظم، وژن، باتھ، رُباعیہِ، نکھ بیتر شاٗمل چھِ، توہہِ بروٗنٛہہ کُن اَنتھ اگر واٗنسہِ ووفا کوٚر تہٕ حالات سازگار رۄدۍ بہٕ کرہٕ یہِ سورُے چھاپ

کرِنچ کوٗشش۔

''پارٕ دۍ ژٕہ'' شارٕ سوٗمبرن چھے نظم تہٕ غزل دوٗن رٕھن پیٹھ مشتمل۔ تلی من تہٕ پکھٕتمن پیٹھ لیکھٕن روٗدمے اکھ یچھ عادتھ یُس نہٕ مے ازتام تہٕ تھف ژٕج۔ مرض چھُ بلن حکیم وانہٕ تہٕ عادتھ، کتھ چھُ ژلن تہٕ چھم نہٕ خبر۔ پننہٕ دوٗیمہٕ سہل انگاری ہُنٛد چھم ژوٗرُے پہن افسوٗس زِ مے اوس نہٕ کُنہِ تہٕ منظوٗمس تارٕیخِ نزول لیکھتی تھوٗ ومت۔

یتھ سوٗمبرنہٕ روٗز کُنہٕ کُنہِ نظم موٗکلتھ ہُر یمانہٕ جاے، کیٛشوٗن دوستن ہنٛدِ اصرارٕ موٗجب پیٚے یہِ مے آتیٚتھ ژٕمصرا اُے تھوٗنی۔

یہِ شارٕ سوٗمبرن ترتیب دِنس تہٕ امکس شیرِ پاُر کرنس منٛز یُس لول مے جواہر لعل سرٗور صابن آیہِ تن تھوٗ وتمیٚک شُکر یا کرُن چھُنہٕ لفظوٗ دٕسی مُمکن۔ تموٚ دِتی مے کیٛشہِ موٗللی مشوٗرٕ تہٕ بیٛیہ کُرکھ سوٗ دِلہٕ یچ پروف ریڈنگ۔ بہٕ کرٕ تُہنٛد بیٛیہ شُکریہ۔

بہٕ چھُس رنٛکوٗکول جیٛن یُس میوٗن اکھ عزیز چھُ شُکر گُزار یُمی یمہِ سوٗمبرنہٕ ہٕژ لولہٕ تہٕ مایہِ سان کمپوزنگ کٔر۔

بہٕ چھُس پننہٕ ننمن تمن سارِنٕے رُت کانچھن والین ہُنٛد مشکوٗر و ممنوٗن، یِم مے یہِ سوٗمبرن چھپاوٕنہٕ باپتھ اصرار کران روٗدی۔

بہٕ چھُس پننہٕ ننمن شُربن، ماُژن ہُنٛد تہٕ شُکر گُزار یموٚ مے قدمس پیٹھ رفاقتھ کٔر۔

ساگر

گُلہٕ میٚوٹھ

ساگرؔ صأبنٕ "پارٕدۍ ژٕہ" چھِ موٚللی، سأدٕ روارٕ تہٕ ژٕہنہٕ متمن اُولین خیالن تہٕ ژٕنژٕل سوٚپنن، نظمن، غزلن تہٕ ژٕمصرأیین ہنٛدِس روٗپس منٛز مُرژٕ ناوان۔ نظمن منٛز ییٚتہٕ کوٗنسر ناگُک تھزر تہٕ ژٕندن گلٹیک بڑوٗنت چھُ ژھوہ ماران تتہٕ چھِ شِکوٕ شکایتھ، آشِ تہٕ ارمان، زِنٛدگی ہنٛدۍ مُدٕری تہٕ تلخ تجربہٕ، قودرٕتکۍ تہٕ ثقافتکۍ گاشرِ الگ الگ رنٛگن منٛز گلہٕ میٚوٹھ کران تہٕ آے کانٛچھان۔

ساگرؔ صأبنٕ شأعری چھےٚ واقعی تمن ژٕلہٕ وٕنین ژِہنن ہنٛز امانتھ یم موچھِ منٛز رٹنیٚ مُشکِل چھِ مگر یُہنٛد گاہ خیالن ژوٕپأری گاشرٕ اوان چھُ۔ کوٗنسر ناگُک تھزر چھُ ییٚتھ کٕنۍ درٕ ژینٛٹھۍ گوٚھان۔

روے پٕژن اُنس اندر اتہٕ نب وُچھان
جأدی ہأنکل زوٗنہٕ گأمژ نألی زن
اُنتھ روٗستہٕ پوٗش پھلۍ متۍ جابجا
منٛز وُچھس لتہٕ بلہٕ تتھٕ ألس چھُ پھولمُت سٕنٛدِ جہٕ ڈل

اِنسأنی رِشتن ہنٛدۍ وِہۍ چھِ ییٚتھ کٕنۍ نظرِ گوٚھان:

چھےٚ نہٕ مُرِ دتھ ازۍ کٔمین یارن منٛز
گُل روٚین بینہٕ ماہ پارن منٛز
پژھ کتہٕ روٗز قسمن بینہٕ وادن
توٗژھ دوٗزا بیینہٕ یقرارن منٛز

"راوُن" نظمہِ منز چھُ راوُن وِلہٕ گتی کران تہٕ نٔوی معنے لبان:

راوُن راوُن

کتہِ چھٕنہٕ راوُن

وٕدتھ وُن راوُن

بیٚہہ وُن راوُن

گرٕ گرٕ راوُن

گرِ گرِ راوُن

صُبحس راوُن

شامس راوُن

تیٚلہِ وَن کتہِ زول کتہِ گول راوُن

"مأج" نظمہِ منز چھےٚ ماجہِ ہنٛز وکھنےٚ نٔو رنگتھ پژاوان:

چھُ معنے "مأج" لفظس "موج" پٔوی پأٹھی

چھےٚ مأجی پڑتھ أکِس سِرٕ بوج پٔوی پأٹھی

چھےٚ کانٛچھان مأج وِزِ وِزِ سرٕوِ منٛگل

سوٕرگ سیٚدٕ سیٚوٕد چھُ بس أہنٛد بن کھوٚرن تل

"مھجوٗر" نظمہِ منز چھُ مھجوٗرُنٛد دٔر برچھن تُلان تہِ اکہِ نوِ انداز چ وکھنےٚ لبان:

رود یاوٗن نو بہارس دٔر یٚیلہِ مھجوٗر ژوٚل

لٔوٹ دِہے گو شالہٕ مارس دٔر یٚیلہِ مھجوٗر ژول

"نیٚاے ترٕ أوِد ماے تھأوِد" گس سنا ونہِ کأشرٕ بن

لول گس برِبأی چارس دٔر یٚیلہِ مھجوٗر ژوٚل

"جوابِ خط" نظمہِ منٛز چھُ میانہِ "تحفہٕ" افسانک عکس وژنٛیٹھۍ گوٚھان مگر یِہنٛز وضاحتھ چھےٚ پزٕ پاٹھۍ سرٕس۔ لیکھان چھہِ:

مُلاقاتک موٚ دُر میوٚٹھ ساعت منگےٚ اَز
تِتھےٚ دوہ بییہِ تہٕ چھے اکھ راتھ منگےٚ اَز
گُلن ہنٛز نوزٕکی گلوار سوزُم
مقدس میٚو خوشبوٗ دار سوزُم

جنسی تاسُف 'Gender discrimination' چھُ یمو "بختہٕ بڈٕ" نظمہِ منٛز بختہٕ بجہ یانےٚ کورِ ہُنٛد بجرتہٕ تھزر ہاوِتھ وہٕ ھنووُمتِ:

بہٕ چھبس شکتی دِوان چھبس سگ حیاتس
حوا چھبس آدمس اتھ روٗت کوٗرم نا
بنان چھبس کوٗر پیغمبرن تہٕ رحمتھ
بنتھ پھوپھ، ماس، چھبس بےٚ مانےٚ محبتھ
سراپا چھبس بہٕ دیہ گتھ بڈٕ عنایتھ

تِتھےٚ کٔنی چھےٚ ساگر صابن غزلن منٛز رِوایتی موضوع آسنہٕ باوجوٗد خیال جان پاٹھۍ پیٚنہِ آیہِ کأشرِ اوٗدی تمہِ کٔنی چھُ یمن منٛز نوبرتہٕ تازٕگی۔ یِم مصرٕ چھِہ اَمکی ٹاکارٕ ثبوٗتھ:

اُنِتھ، گنٛز رِتھ کوتاہ ترٛوو
یِس تس وونہٕ مُوراُ دِتھ ہوو
لوٗلس لولہٕ کھوٗل کوٗ راز تام
کمیٚ وڈن آدم رتہٕ رنگنوو

پانس رووُم پنٕہ نےٚ ووٚن
کتہِ پڑٕز نووُم زگ تے پڑوٚن
زہرِ پلال یُتھ اَز تامتھ
زاُنتھ مانٔتھ پوٚ نا چوٚن

☆

کوٚت تام وُنہِ للہِ ناوٚو نار
ولہِ پانے ژھوٚپ راوو نار

☆

دِل پھُٹن ہے سہل کتھ چھےٚ ما
گیہِ یہِ شیشس رُما وُچھ زِ ہے

☆

کیوٚژھ کالا چمہِ خماہ حاصِل نہٕ کیٚنہہ
ہاہِ باوا اکھ دما حاصِل نہٕ کیٚنہہ

☆

سہ راتک دوہ زن اوس پُرٕ یہ نوٗناہ
از یک ژٕیوٚہ ژٕیوٚہ اُچھن خمار دزٕوُن

مےٚ چھےٚ پوٗرٕ ووُمید زِ ساگر صاٖنٛز "پارٕدی ژٕہی" سامہِ کاشُرِ شاعری ہنٛدِس عالمس منٛز اکھ رشیہٕ وٕنی جاے تہٕ اَمہِ سِتی میلہِ کاشُرِ شاعری ہنٛدِس رنٛگ برنٛگی سوٗتھس اکھ زبردوٚ کھ۔

اومکار کول

شارُت تہٕ ورتاو

"پاٚرٕ دی ژٕہی" ناو دِتھ چھُ ساگر صابن پنٕہ ِ ضمن تخلیقی ژٕہن ناو دِنچ تہٕ پرزٕ ناوٕنچ اکھ کامیاب کوشش کٔرمٕژ۔ تخلیق چھےٚ ژٕہن منٛز سپدان۔ ہونزٕ مٔندیہ کھوتہٕ ایمان داریہ تہٕ عقلہٕ کھوتہٕ باوٕ تہٕ باوناہٕ ہنٛد بن ژٕہن منٛز، یم زٕ منٛز مُشکل چھِ تہٕ کیازِ یم چھِ فطرتن پاٚرٕدی پرٕ گوٕ ہنٛدی آسان۔ یم ژٕہی چھِ پٕرتھ تخلیق کارس وٕہی کران تہٕ ساگر چھےٚ کُنہٕ جایہٕ دعوا کران زِ تُسنٛد لِکھُت کیاچھُ تہنٛد بن ہم کال شاعٕرن نِشہٕ مفہوم یا اسلوبہٕ رٔنگی الگ۔ یتھ سوٚنبرنہٕ منٛز چھیہ اُمی ہنٛزٕ نظمہٕ، غزل تہٕ ژُ مصرٕ اے یم یمن صِنفن ہنٛزن روٲیتی حد بندی ین انٛدر پنٕنہٕ مخصوٗص تجربٕچ باوتھ کران چھیہ۔ ساگر صابن تجربہٕ چھُ صرف اوٗ ہونٛد تہٕ یہنٛدِ س اُندی پٔکھس کیو معاشرس ستی یہنٛدِ رِشتٕچ تہٕ زُوی یچ عکاسی کران۔ یہ تجربہٕ چھُ یہنٛدِ لوکہٕ چار، جوٲنی کیو پوٚختہٕ دوٚہن ہنٛزٕ اُڈرنہٕ ہُنٛد اکھ صاف تہٕ شفاف اُنہٕ ہیوٚ یتھ منٛز اُسی شوٗ دکا اثر جذبہٕ، پُرٕ ی متہٕ لیکھی متہٕ گرُک ماحول تہٕ علمٕچ ترٛلیش ہومہٕ راوٕنچ ودٕٹھ ژھانٹھ سہٕل پاٹھی ؤچھتھ ہیکان چھِ۔ دُنیاوی داٚنایی اُسٕتن، انسٲنی رِشتن انٛدر لِحاظ مُلاحظُچ اہمیتھ اُسٕتن یا لول، ایتبار، رُت کاٚچھن تہٕ باے بندٕت اُسٕتن یمن قدرن مُتلق شار لیکھنہٕ وِزِ چھنہٕ شاعِر ساگر کتھ ورل یا ؤٹھتھ محاورس منٛز پیش کرنس منٛز یقین تھوان۔

☆ سوٗزِ دل بییہٕ لول غزلگ اوبروے   معنہٕ ساد برزانہٕ ساگر انتخاب

☆ مٔژھ منٛز دارلے ورتاو غزل لیکھ   یہ دوگنیار اوم پن البساد غزل لیکھ

یٖمہٕ سوٚنبرنہٕ ہنٛزن نظمن چھےٚ خصوٗصیتھ زِیمہٕ چھنہٕ شاعٕرس بحیثیت کانٛہہ

أندر ہمل تہٕ مُشکِل شخصیتھ پیش کران۔ نظمہٕ ہُند عنوان چھُ تمہٕ کہِ مرکزی خیالک بٔلی کہِ دِنو نُمایاں جذبک غماز آسان تہٕ یؤت یؤت نظم کھُلان چھےٚ ءکتی مُتوأزی جذبہٕ چھِ مِثالن تہٕ علامتن اَندر راسہِ برۄنٹھی کنی گذران۔ یمہٕ مثالہٕ چھےٚ اَسہِ وبڑ آسان تِکیاز یہنز گرز چھےٚ سأنی ذیہنن ربوایتہٕ نِشہِ پرأوہِ تہٕ مؤجوٗد تھوٗہِ۔ اَوے تہٕ چھنہٕ یہندی علامتی معنےٚ شبقہٕ کرنس منز اَسہِ کانٛہہ مُشکِل باسان۔ امیُک وجہ چھُ زِ یمن اندر چھنہٕ انتہأیی داُخلیتس ووتھبَو دِنہٕ آمُت۔ حالانکہِ پزأنی بحر بنٛد نظم اُس غزلکہِ مُقابلہٕ شأیرِ سِنزِ سبجکٹو (Subjective) آواز ہُنٛد اِظہار آسان تہٕ غزلس اندر اُس آبجکٹو (Objective) کتھ یاپأ عام دِنس زیادٕ گُنجأیش، زبأنی ہُنٛد انتخاب تہٕ سو پننہٕ اِظہأری ضۆرۆرتہٕ مُطأبق ورتاونچ آزأدی اُس شأیرس دوہے دٕستیاب۔ ساگر صأبن چھُ نظمن منز موزوٗنیت تہٕ بحر بنٛدی دوشوے رٔچھِتھ یہنٛدِس سہٕل ترسیلس فوقیتھ دِژہٕ۔

غزلن ہنٛدی ءتھی ہوی شار چھِ سون توجہ نوان:

☆ ڈٕھی ڈٕھی کتھن ووٗنی معنہِ کڈُن اَز چھُ سبٹھاہ سخ کس کس نِگاہ رٹہِ ونتہٕ ژہے داملہٕ ہٕژرمیٚون؟

☆ کوٹھمن اتھ دِتھ یوتامتھ واُتی کھٔر تام بٹھمن پیٹھ ووٗنی چھِ پزارن ناوِتارس

☆ یتھ شہارس منز چھُ دۆستوٗرے عجب پننہِ مرضیہِ کانٛہہ اکھاہ شہہ کھالہِ ہے

☆ یم پٕدی چھِ شأید کرٕ ڈٕھ سفر اَسہِ تہٕ کۆتاہ کۆڈ ووٗنی میلہِ وتن تام اَسہِ ءتی راش ٹھٔہر سا

ءتھی شار چھِ اَسہِ شأیرٕ سِندِس شارٕت ورتاونہٕ کس فنس پیٹھ برۄسہٕ پأدٕ کران تِکیاز یم چھِ تہنزِ شأیرانہٕ حسٔیتس شہادتھ دِوان۔ ووٗمید گِژھ کرنہٕ ءتی زِ اتھ دِن یم دوہہٕ کھوتہٕ دوہہٕ کھٔہرن۔

رتن لال شانت

پگیہچ آش

سُہ میٔون یاوُن مژر تۂ ووشلُن

وُبالُی یہِ وأنج وُنیب سُہ نظرن

امار متیؤمُت قہر سراپا

بے سوکھ یہِ دِل میٔون الاو پوشن

جنوٗن رہبر ژِہس نۂ راحتھ

أندری سُہ پھرٛ ٹۂ پھرٛ ٹھ طمع أچھن ہُنٛد

رُمس رُمس ریٚہہ گنڈۓ نۂ شوقن

سُہ روٚف، ہکڑٛ چاٖنی، میأنی تم گتھ

تچھان وأنج، نظر سو وُپھ وِٕنی

مِژھلی دوہ تم تۂ رأژ بڑأژول

ہوس دوٕد شُر چھُ کہرِ گومُت

حُسن چھِژیومُت چھُ زوٚنۂ رأژن

پھلۓ سو سوٚنچ تۂ گتجِہ ونۂ وُن

تۂ ماتزِ نم چاٖنی جگر مۓ چھوکہِ لد

سُہ شامہِ ژھائِل تہٕ چون نیرُن

تہٕ پرِی تژاوِنی شُمار گرِی گرِی

ژےٚ کیٛاہ خبر چھےٚ زِ واد گرٕھتی

مےٚ چاٛنی درٛژے چھَم، چھِ لونچہِ گنڈی گنڈی

مےٚ پیٛنہٕ پیٛنےٚ چھِ یاد اَز تام

دِوان پھیرُ چھُکھ ژٕ یادِ وٕترِس

نوٚوُ ے ہوا وو تھ تہٕ پھیوٚر ور کھُے

لوٚگُکھ ژٕ کوٚت تام لجِس بہٕ کوٚت تام

مےٚ پھیر زردی گلالہِ رویَس

مےٚ ہاٰل آسا دوٚھس، عذابس

دَپان کرٛ ژٕ ے اوٚت ژٕ اَز موژیومُت

رٕہتھ ژٕ گومُت، زہر ژٕ ژاپَن

دوٚہَس نہٕ آرام نہٕ نیٚہ ژےٚ رالتس

اَنٛدرِی وٕچھَس اَز یہِ دگ ژےٚ کوٚران

سُہ سونتھ لوِ ہوٚت، حُسن بہارُک

گبوُن سُہ آرُک نٔژُن سُہ آبک

سو میٹھ ڈیٚراتھ سو شینہٕ شاوے

دِوان چھبس ژبتھ، مےٚ چھم أچھن تل

ونے بہٕ کیاہ کیاہ، مےٚ چھم اَکُے غم

یہٕ لول سونے یہٕ ساٗنۍ وسمتھ

یہٕ پۆشۍ تَن اَسہٕ یۆتام چھُ دُنیاہ

سَے چھُ الماسی موکھ، مےٚ مونُم

یہٕ آش پۆپھ چھےٚ زِنٛدٕ تھاوِتھ

تَوے أزِ یِک دوہ سبٹھاہ غنیمتھ

"لگاہ " امی مَنزٕ زنم چھُ پرٛاوَن

*

یہٕ مَد مُستی، تَنزٕ رلولُک سہل چھا

جنوٗن عشقُک، سیزٕ رلولُک سہل چھا

وونٛدٕچ بُستی سہل چھا ناٗ بہٕ ناوِنی

رٕچھتھ تھاوُن مَنزٕ رلولُک سہل چھا

*

حأرتھ

کتھے کیاہ اُس ژے عالم بوڑ نووُتھ
سوکھس ءتی ڑے گئی دوکھ بأگرووُتھ
دِلک سڑیہہ، آب چیشمن مَنز تہِ روٗ دا
ژے تیے شبنم شُہُل تام ریہہِ نُووُتھ
اشک سأ لاب ژوپاسے ووش تہِ حأرتھ
اَزیُگ سُقراط تہِ زہرُک پیالہِ چووُتھ
ہیوٗ واوو ژے گُر وتھ راو راوِ ے
ہُتبتھ سروا یتبتھ راُیل ژے یووُتھ
یوگن ہندی یوگ مے گچھ کرنس لگِم نا
پڑژزبن منز نقشہِ اَکھ اَکھ ژیے رِٹووُتھ
مے تمنا اوس یہِ عالم نیشہِ ناوَن
سُرَن میانئن گرتھ میڑ کیاہ ژے پڑووُتھ
ونیو مے نا یہِ اَنہِ گڑ گاشہِ راوکھ
ژے مامہلتھ دِڑتھ نے آز مووُتھ
یہِ **ساگر** تھاوِ ہے زن پان لوٗب گن
پگاہ پڑژہنس ژے کونو حال بووُتھ

ارمان

مُشک پوشنۍ ہُند عِطر نو بہارٕچ
دبماغس یہِ فرحت امارن وُۄتش ہش
شُربن ہُند یہِ چُری گیُش تہٕ شورشور کولَن ہُند

گوُن گلِی لیجن پٹھ یہِ جانا ورَن ہُند
کنَو چھس یہٕ بوزَن یہِ سازا سرُۄدا
تُہندی پاُٹھی دِلک شوق یِوان وۄلسنَس چھُم
اَتھو ۄتی سارُن تہٕ محسوٗس سپدُن
گُلن ہُند یہِ گمجار پھٕہر کنڈٕ بن ہُند
یہِ سردی، یہِ گرمی یہِ ترٕکجار نرمی
پوٗزٕے بوٗزی تو چھُم فقط باس سپدَن
وۄتھن یا بیٚہن چھس شونگن یا پکن چھس

یہِ میاۂنی زِندگی بس چھےٚ اُنی سارِ سارُن

دَپان راتھ موٗکلتھ وُچھان دوہ چھُ دُنی یاہ
دَپان زوٗن، تارکھ چھِ پٹھ آسمانس

دَپان سرِ یہِ صُبحائے کران گاشہِ ورشُن
یہِ سوزُل چھے ہاوان رنگن ہُند تماشا
رنگۍ شولہِ ناوَن گلالَن گولابن
چھِ حُسنس جمالس رنگۍ بوش کھارَن
رنگۍ کرتچھرچ، منچھرچ اَکھ علامتھ
مےٚ چھُم شوق ووتلان یہِ یم رنگ وُچھہکھ
مگر چھُم نہِ طالع، یہِ وُچھہکھ تہِ کمہِ ستی
یہِ ارمان مےٚ اَندری وُلنج چھُ کوٗران

*

پُرن کینٛہہ آسہِ ہسم کرہس یہِ تی پیش
زِھر بر چھُم چھس دِوان بُترا زبلی پھیش
یہِ منگہِ وُن پانہِ چھس مجبوٗر بے بس
نہِ چھس عابِد، نہ چھس زاہِد نہِ درویش

*

شُہُل

یہِ کرِڑھ بےقرارری

چھُ گس وشفہٖ گوُمُت

یہِ واو باشرِ یوُمُت

مُشُک تھاشھر یُومُت

چھے گس شانہٖ پھورَن

تہٖ گس آیہِ شُہمَتھ

شُہُل کوٚت سنا گوو

کھیٔٹِھ بیُو ٹھُمُت چھا

اما تاپہٖ ٹیوٚک اَز چھُ ماُ آنتہٖ گوُمُت

یہِ کیٔاہ بلٔی چھُ ژھارَن

چھِ وُریان کوہ اَز

چھُ کتہِ شیٚن بالن

زنڈن سرٔ یہہ چھُ ہوٚ کھمُت

گُلبن شرٔ اوٚنےٚ پھوٚر

یَمَن پن ہریومُت

بہارس نۂ دسگاہ

تۂ وٗ ہراتھ ہوٗ چھمِڑ

چھےٗ کیاہ پرِۂ داٗری

تۂ پھِسرانے وُٹھن ہٗنز

یہِ کیا ہتام گئی شیٗچھ

گہُل غاٗب گومُت

اوَے ماشُہُل ژوٗل

مگرتاپۂ ٹیوٗک اَز تۂ تھٗیپہ تھٗیپہ چھُ ژھارَن

یمِو خام طمعہو وتَن گنٗڈی چھکرِۂ مِتؠ

توَے دند ژۂ کیمتؠ چھِ اَز سوٗنتۂ واوَس

کنَن تھٗپی، نظر بنٗد تۂ زبوٗ روٹۂ گاٗمِڑ

چھےٗ کس چیٚٹ زِونہِ ہے شہلِس ژِۂ یکھنا

رتس رِۂ کنہِ، انہِ گوٗٹ تۂ گاشُتھ کرن اَز

تۂ پزٗرس چھِ اَپزِ چ اَز ہاژۂ ھ لُجمِڑ

اوَے شُہُل روٗشِتھ چھُ ژبھ دِتھ بِہِتھ اَز

کتھ زندگی ہنژ

تگی نے اگر از پئنژ کتھ ژے باوٕنی

أزئیک دوہ ہبتھ تیلہِ پگاہ راوٕ راوکھ

سے از چھُ پڑاران کتھ تام اِشارس

اگر زِپھ گیی بُتھ أمِس گُس ژ ہاوکھ

چھُ ما سری یہ روشن نہٕ زانہہ ڈاپھ تڑاون

نہٕ پڑارن چھُ صُبحس نہٕ زانہہ شام گرژھنَس

أمِس گاش ہاوُن چھُ بَس لانہِ کھوٗتمُت

أمِس گُس چھُ رہبر أمِس گُس چھُ ونہٕ نَس

چھِ ژٔی کتھ پکُن بڑونہہ، پوان کاروانس

وتن ہندی ڈٔری چھا کھسان اَتھ چِکارس

پکُن گُس، ژھوکُن گُس، أمِس مٹہِ کھوٗ تاہ زانہہ

ونڈُک پأر ژے وَن پوان چھا بہارس

شُبیا زندگی منز تھگُن یوٗت تھارُن

پڑیا پان پنہٕ نبو اَتھو راوٕ راوُن

بڑژزبن منز چھُ رنگ یتہِ ڈلان کایناتس

غلیمتھ چھُ اَکھ اَکھ ژیوہ شوٗلہِ ناوُن

وُنیبُ یِنہٕ گرٕھی ئلی ہێنہٕ یِکھ دولابَن

اگر کن ژٕ تھاوکھ نوٗی نغمہٕ بوزکھ

ژرتےَ مژر ییلہِ تگی رَتھِ ژےٚ کھارُن

دِلا تیٚلہِ چھُ کیٚاہ غم دوہےَ شاد روزکھ

شہوَ ستی اَز تام وُمہر آکھ میٖکَن

مگر کر ہیٚرٕتھ سام پتھ پلہِ گوٚرُم کیٚاہ

زمانس دوہےَ آسی چنٛدس بتھی خبر ئیتی

سوٚرُتھ کر، پرٕژھتھ کرژےٚ پانس زوٚرُم کیٚاہ

الاٹدبن ژٕھنٛز تھف یہٕ طالع وٕری چھا

مےٚ مونم وومیدے چھےٚ ستھ زِنٛدٕگی ہٕنٛز

چھےٚ کتھ رَتھِ کھارٕنی، پزٕی اَکھ کرامتھ

کتھن منز مٕدرکتھ، چھےٚ کتھ زِنٛدٕگی ہٕنٛز

أچھن تھوٚپ دِمودَن ژھوکیٚا تیٚلہِ یہِ طوٗفان

گوپھَن منز کھٕٹِتھ چھا روزَن دِلاور

چھُ فرہاد بالس توٗ ے سینہٕ پڑاٹن
زمانس دِوان پننہٕ ہیمتک چھُ باوَر
ڈُنگل لال کھارَن وسان ژھانٹہٕ سٕدرس
بُٹھس پٹھ بہتھ لوٗب اَز تام کُنہٕ کیاہ
گنڈان یم چھِ پانس رٹان وگ زمانس
چھِ یم کھوٗژی نبل تم ژٹن ئگی نظارا
بےٚ سوکھ زِندٕگی وُچھ، رَب ژاپہٕ ناوَن
تلخ زیوٗنہٕ زُونچ چھِ پڑتھ کانٛہہ حقیقتھ
صُبح، شام، دوہ، راتھ فقط اَکھ کلینڈر
زُون گوو کرٕنی زِندٕگی ہنٛز مٕدر کتھ

*

وُچھم حاتم گدا چاٗنس برس تل
منگُن شوٗبَن فقط چاٗنس برس تل
ژھری اتھ دژاو اتہٕ اَز تام کُس اکھ
بخیلی شہاہیا چاٗنس برس تل

*

تلک پٹھ

اۆبُر غاُب گوٗمُت گُمٕژ رۄدِ کامن
جتگُل نارِ بُزی گو تنبگل اَتہِ چھِ زوتن
ژوا پاۘری بوچھِ ہُتی، لبن اَز چھِ لگٕ متی
چھِ ڈٕری یاوہۆ کھٕ متی، کرن کولہٕ چھےٚ پھیاں پھیاں
چھِ کوہ تارِ گاٗمتی تہٕ شینس چھِ کرٛیشن
نہٕ گُنہٕ گنہٕ گچھےٕ ووٕنی نہٕ رایل گبےٕ اَز
یہِ چوٗنچُر، نٕرم نور فٕری یاٗدی گوٗمُت
بُنٕفشش چھُ تاون اَز لس پیٚوٗمُت زنِ
تہٕ ہٕنٛدِ کورِ اَز کتہِ انَن ہٕنٛد رٕنٛز کنِ
ٹوپل سر پھٕرے ژھُن ووپل ہاکھ گاٗلتھ
رٛیشن پبو یہِ پیٚترُن تہٕ ڈٕلی متی چھِ شاپوٕ
وُتاوٕلی شوٗقن چھِ اَز کاٗر پھُٹٕرٕ
چھُ لٔٹ تارُکھا اَکھ متیوٗمُت چھِوٗیوٗمُت
تہٕ وُزٕ ملہٕ چھےٚ وُلنےٚ کران لالہٕ زارن
شٔروکیٕمٕ یہِ مسول فقط وُڈھ چھِ پھیشن
سوٗنٛزل کاژِنیٕمٕ أمس ما چھِ کامبل

ژٔنڈن گٔل

پیٹھ تھزرس نظرِ روٗزِتھ ونتہٕ ژٕے کتھ یارٕ مےٚ
کیٛاہ وُچھتھ بیٚیہٕ کیٛاہ ژٕےٚ بوٗزتھ ونتہٕ تم کتھ تارٕ مےٚ
پرٛون افسانہ ڈٔلیلا ونتہٕ ژٕے دِلدارٕ مےٚ
بوزٕ ناوُن چھے ژٕےٚ پوٚز پوٚز جان تے ناکارٕ مےٚ
تیٚلہِ تہٕ آسیاہ محبتکی تےَ نفرتکی سامانہٕ یم
تیٚلہِ تہٕ آسیاہ زِندگی ہٕنٛدِ سازٕکی سامانہٕ یم
" گوم واراہ کال یتھ تھزرس پیٹھ روٗزِتھ وُچھان
زوٗن، تارکھ آفتاباہ وُچھ مےٚ لوسان بیٚیہٕ کھسان
وُچھ مےٚ یتھ سمسارٕ ہے منز اُڈٕی اَسان تے اُڈٕی رِیوان
زِندگی طوفانہٕ نٕے منز وُچھ مےٚ پھٕٹٕ پھٕٹٕ بیٚیہٕ کھسان
ظُلمہٕ جبرُک عالماہ، پرٛتھ طرفہٕ اُس بس بے بسی
بے کسی، حسرت تہٕ وحشتھ ڈیرٕ دِتھ اُس مُفلِسی
بٔسی تیاہ. لاچارٕنے ہٕنٛز آس کر دانس پھوان
بس خودایس زِندگی نِشہِ آسی موکجارٕ ے منٛگان

تھامہِ گومُت اوس زن یتہٕ زِنٛدٕگی ہُنٛد کاروان
عالماہ اَکھ تڑیشہِ پیوٚمُت کربلا اوس، الامان

آدمانم ژم ژٕتھ اوس خاَرِ وشرٕ نِشہِ بے خبر
اَکھ اَکس نِشہِ دوٗر پے ہتی کانہہ نہٕ کانٛسی چارٕ گر

دِل دوٚدُم ییلہِ ییلہِ وُچھم آدم بنیوٚمُت بے زبان
نارٕ ژھٕٹھ دزٕ ایم مے کلہٕ پیٹھی ییلہِ وُچھم بے حِس جوان

زِنٛدٕگی لولابھران اَسی، تم تہٕ اَسی کیٚنٛہہ سرفروش
کیٚنٛہہ وُچھم بوزن یِمے افسانہٕ تھاَوِتھ ہوش گوش

ییلہِ وُچھم ووپدُن ہیوٚتُن گٹہِ اندر کم کاسہٕ گاش
بوٚتھ کھڑٕم وأنجِ تہٕ زونم سَپد گٹہٕ زُل پاش پاش

شادچھس توٚت تام یوٚت تام روزِ عالم شادمان
دِل پھولن اِنسانہٕ نِے مے تہٕ روزِ پانس دِل پھولان"

زِنٛدٕگی ییٚتہٕ آے ہرٕ یتن تازٕ یاوُن پوٚشِتَن
ساگرس مس لولہِ گیٚ ییٚتہٕ بأگراوُن پوٚشِتَن

یہٕ چھ پتمہٕ زاُژ ہُنٛد اَکھ کل منٛزگام کوہگامہٕ کِس جنگلس منٛز کھیر بھوانی اَستھاپن تہٕ بابا قیام الدین نِس زیارتس ہیوٚراو ڈکلومیٹر بالہٕ تھوٚنگس پیٹھ ییتھ عام لُکھ ژندن گل چھِ وتان یہٕ نظم پرٕ نے اَز بز وٕنہہ پانٛژوہ ورہے ڈرے منٛزگام ہایی سکوٗلہٕ کِس اِحاطس منٛز۔ اَتھ مجلسہٕ منٛز أسی جناب علی محمد لون، موتی لعل کیموٗ تہٕ ساقی صاب تہٕ شریک۔

ساگر

وٚجد

یِہ چھُ چون خیالا موٚت یاوُن

نتہٕ پوشن مَنٛز بس مُشکا ہیوٚ

ستھ چاٚنی اَنٛہِ گٹہِ گاشہٕ منٛدیُن

زَن ماگس مَنٛز توٚت تاپہٕ دوہا

یِہ چھُ لولٕے چون یُس ہِجرس مَنٛز

مےٚ چھُ دمہٕ دمہٕ چاون وصلُک موے

مےٚ چھِ وِزِ وِزِ روزن چاٚنی کل

یِہ چھُ میانہِ حیاتُک سرمایاہ

نٔے عاٮ۪بدِ نٔے کانٛہہ زاٮ۪ھدِ چھُس

ٲلۍ بڑاٮ۪ٹۍ دوہَے چھِم بڑمہٕ راوَن

چھُنہٕ مڑٕرَس پتہٕ گُنہِ روزَن حد

ییٚلہِ ماٮ۪نزِ اَتھےَ مس پِلہٕ ناون

یِہ چھُ کھسہٕ وُن یاوُن ہارٕنۍ بڑیٚہہ

یِہ چھُ شبنٕمۍ شوقن ریٚہہ ناون

یہِ چھِ لَے پڑے ساٗرِ ے چانی ستۍ
یہِ ستہِ توٚت تام یوٚت تام چانی شے

یہِ چھِ سونٛتہٕ کتھاہ موٚت امارا
مے چھِ لۄکچرٕ پھۄلیاہ ارمانن

یہِ چھُ رنٛیہِ وُن اَسہِ وُن پمپوشا
منٛز سٔدرس پھوٚلمُت زن گُن زوٚن
روے ہاوَن وۄشلُن کیاہتام تھ
یہِ چھِ حُسنس عشقس رٕژملہِ وَن
وُچھ، دِلچو چیٚشمو یِنٛبرزَل
وٕلی بوٚنٛبرس دوٗرے پڑٕز ناوَن
یہِ چھُ پزرس پُشرُن پان پَنُن

یہِ چھُ سُقراطس بییہِ ویٚہہ کھیاوَن

یہِ چھُ زُنہٕ گاشس منٛز سٔدرٕ نژُن
یہِ چھُ تیمبرٕ بن منٛز دِل وُ پھ لاوَن

گرِ پوشپرٕ یتھٕ ماشمعس گتھ

یہِ چھُ سنگدل حُسنس رٕژناوَن

وُپھاڈھ

وُنل ته زانڈیٔ‌پِڈس پِڈس
بہارٕ سے نظر لٔجم
شُہل ته ٹیوٗ مے کٔمی مہُتھ
رُہتھِ گوٗمُت یہ سوٗنچ اَز
دِیَن چھِ شب وَدَن چھِ دوہ
نہ گُنہِ صُبح نہ شام کانٛہہ
سرد یہ دِل، یہ شے، طمع
ژِوا پور چھُ واویلا
گُنی نہ کانٛہہ اٰنگہِ وَن
سمن بلَن چھِ نارٕ ریٛہہ
گُنی نہ اَز چھُ کانٛہہ سمن
دٔزِتھ پیٛوٗمُت چھُ پوشہِ وَن
یوٗمُر، یٔنہرٕزَل رِوَن
سبزٕ پزٕر چھِ پزٕ اٰنی کٔتھ

مژَر چھُ کھہڑنین کھٔیتھ

أچھن انڈر نۂ پأری زان

مگر یۂ رو چھُ وُشہِ کھسَن

دِلس چھےٚ ستھ زِ اَز پگاہ

زمانۂ ہیٚیہِ اُسن گنڈُن

مٔدرِ لیہِ ہُہ پوشہِ نۆل

تۂ گُکلۂ، دِڈِرِ، جل گبَون

گبَون تِم پڑی گبَون

تۂ زِنڈگی یہِ ووسنَس

ژُلبم وُپھاٹھ دِل پھولبم

*

دِلُک چھے حال مولوٗم کیٚاہ یۂ باوَے

یۂ کتھ پٹھ تیٚلہِ یہِ مُژرِتھ سینۂ ہاوَے

کرم چھم چون اگر کتھ اکھ مےٚ بوزکھ

مےٚ متۂ چھکراوتم زانہہ ورزِ واوَے

*

طِلسِمات

شَبنمِ شئے بیٚیہ ہُہ شبنم پیٹھ گُلابس
اَماپوز کرٔٹھ پرکھاؤنی پیہے کتھ
مٔدرِ لیہٖ آبہٖ جوٚیہٖ شرٔونی گرُن ہیوٚت
ڈُہتھ نیٗو سوزٔ سازن دِل نظر پھوٚج
یہ وٗہراُژ روٗد آمُت ڈاُلی ہتھ از
تھٔوِن چھُکرِتھ ژوٚپاسے موخۍتہٖ اثرَ
شبَس آیہِ باگہِ میٚہمان زوٗن تارَکھ
تہٖ صُبحاُے ترٚوو پرتَو آفتابن
مےٚ وُچھی کم کم نوٗح اَمہِ طِلسِماتِک

*

چھُ کتہِ ڈُھمراو ہِری یَس، زوٗنہِ، بُتراُژ
کران گتھ وارٕیاہ واُنسا یمن واُژ
یوٚہے حال چھُم گوٚمُت پنہٕ نِس وۄجوٗدس
یُتھے موکہٕ لیوو دوہ روٚٹنس تِتھے راُژ

11

ہوش ہا ہوش

کمہِ شیہِ گوٗمُت چھکھ مدہوش
ژُد وَن کھٔلیٖیہِ ژُدی کم پوش
رأیِل پأوِتھ بوٗزِتھ کرٛاپھ
مکرٛاہ تھأوِتھ چھکھ بردوش
زوٗنہِ پچھس منٛز زوٗنے راٗدی
کھےٚ لُج سازس نےٚ خاموش
اوٚبرَن ووٚلُمت سِریٚس نال
اوٚنٛد پوٚکھ سوٗرےٚ اَز بے ہوش
دِل اَز گاٗمتی زَن نِلہِ پل
تھوِ کُس چانِین نادَن گوش
لُگہِ ارساتھا ننہِ ووٗرےٚ
بیٚتہِ پُلہِ ہاربن روٗدا اوش
قدمس قدمس تل اَز زِیٚش
سمیٚک آلو ہوش ہا ہوش
ساگرؔ کُس پھٹراوکھ ہاتھ
پزٕ ناوکھ کر وقتُک روش

سمیۂ زال

بے ووفا یٔژ مأری مؤنٹھ

کأنسہِ ٔستیٔ ما بأج وٹھ
ژھل ہیکبس گُس اَکھ گرِتھ
راتھ دوہ روٗزِتھ کوَس
پۏرِ پأٹھن با خبر
مؤت چھُ گاٹُل، بأزی گر
حرفس گواہ میٖنڈِس شریکھ

سورُے کرَن کراوَن یوٗہے

گُنہٕ نہٕ کتھ

اَڈِ کتہٕ سو گژاو

مؤت تہٕ توٗت بیٚیہٕ بے نیاز
دِل آسہِ ہبس نیٚلہِ کیٚاہ گیوٗو

بۏزِہے دیہٕ کأنہہ کتھاہ

روزِہَن ما ژھایہٕ گتہٕ

روزٕ ہَن ما آمٕہ تاو

زٕوُن تارکھ آفتاب

دوہ تہٕ راتھ بُتراتھ ہیتھ

راتھ، اَزتے بیٚہ پگاہ

زِنٛدٕگی ہنٛدی میلٕہ پٔٹٕ

تَس چھُ سورٕے نظرِ تل

کیٚنٛہہ تہٕ ماتس نِشہِ کھٹِتھ

راتھ دوہ چھُس ہوٚل گنٛڈِتھ

بڑٕنٛزس تھکھ نہٕ

ذرٕ ذرٕ أمی سُنٛد غُلام

پرٕتھ اکھاہ أمی سُنٛدریتَھ

شکلِہ روٚس أمی سُنٛد وُجوٗد

بأگراون دوکھ تہٕ سوکھ

دأدی ہیتھ درمان ہیتھ

بُتھی أمِس ٕکتیاہ چھٔنٛدِس

أسی چھِ سأری پأٹھی گیٚمی

سمیٕہ زالس مَنٛز اسیر

گاںگل

یینۂ روو یارَن باؤژبَل

تتنۂ امارَن گیہِ رتۂ کھَل

پھنشبہ اشبارَس تتوؤنگُل پیؤ

کُمئ ژُھن آبس زہراہ رَل

کس کس ہؤزکھ داؤ بِداد

قدمس قدمس پپٹھ ساںگل

ییتۂ نَے پانس پنۂ نُے پَے

مَنژ گٹۂ کارس رِکڑھ اُٹھکل

کوّت تام روزکھ پھیشن وُٹھ

کوّت تام پڑارکھ ڈیڈبن تل

بُتھی پڑینی دڑاءمتی نئُی کِتیاہ

زیوِ مُدریراہ ہلہِ کرتل

کرِ ما ترِ بچہِ ئلی نالس

یا گوَ اَتھِ شرنتۂ گوو ژھَل

اَتھ کرہٖ ہیٔیارس چھِ نہٕ منٛد چھَن
یِیتہٕ چھنہٕ کاُنسی دِل نرمل
کتھ استانس بیٚنہٕ دِکھ زیو
مُڑراو پڑانٔے دَشہِ جل جل
رُدِ بُرن کتھ لُاجتھ گژند
کیتاہ گنزٕرکھ شوٗلن ڈل
موچھِ منٛز روزَن چھا زاہ وکھ
کیاہ کیاہ تھاوکھ وُنہِ نم تل
کھوژَن گونہَن کتھ پیٹھ چھکھ
ٹاٹھ نکھ شژ انس مانس بل
ہیٚنہٕ آکھ زلرِی زالس منٛز
اَتھِ ما آوٗے نیرن وَل
آوٗر تھوٗو ہکھ خابن منٛز
اورِچ یورِچ وٕنی ہے سَل
ہیکھ نا مُلی از درجاتھا
ژاوکھ دِنی وونی پانس نَل
یِنہٕ وونی سورِ لگہِ داوَس

سمیس ہیٔو چھا کاثہہ ڈامبَل

یرٔونہٕ ناوِ مَنْز چرٔونی ڈٔلی

گُس وونی کاسی یژِھ گانْگل

نارس نرِ دِتھ نیری کیٔاہ

اَمہِ ءستی ماگرژھِ ژھبتہٕ جل جل

کوٕبأری کھارن چھکُھ ووپرَن

سٔیز کتھ أنی تھا زانٔہہ بامَل

نے گُنہِ اَنْد تے نے گُنہِ شانْد

کتھ چھے دیٚنُ تیلہِ کتھنے دَل

ویٔربن کرٔ وتھی اَز تام ٹنگ

سیکلمن گوٕنا دِدرِ تہٕ جل

رِونس گأمژ چھےٚ کامَن

اَسہٕ نُے کوٚرمہے ژییٚ موتَل

گاشش ءستی چھکھ گأمژ ضِد

ئُنی اَز وژاءمتی راتہٕ موغَل

تقدیٖر کتھ ئٔلی مٔنڈ چھووُتھ

اَز لے اوسکُھ ماشاپھَل
کیچ چھے نیتس وچھ مودَگ
موکر لولس ورگہِ ووَل
ون سأ اَمہِ ءستی بلہِ گُس اَکھ
نوِ سخن لیکھکھ "بل سا جل"
پھولہِ ہن آبس آہکی گل
کرِ کیا لوگُتھ پژاٹُن ڈل
ہرگاہ بوزکھ میأنی کتھ
سہزرس متہِ دِتہِ نہوَن کل
ییلہِ زن تژاوکھ دِءے دوٗ گنیار
ییہِ پھولہِ باغس ہیی مسوَل

*

مےٗ روٗد اَز تام دوہے کشکول خأنی
سنٗے چھکھ، چھس ہہِ دکہِ زد اکھ سوأنی
یہِ چھا کتھ تھرپھرِتھ روزکھ مےٗ کُن اَز
وٗں کیا گو چھم نہِ فقرِکی جامہِ نأنی

*

کتھ

پنہٕ پنہٕ تنہٕ ابساٗوم کتھ

منہٕ سٔدرس سٔنی راٗوم کتھ

رتہٕ کھلہِ واٗلنجہِ کتہِ ژٕجہ دگ

ووپرن مَنٛز تٔمی تراٗوم کتھ

وٕنی وٕنی یارن گیہِ گٔنی پٔتی

کٔمی گٔس پتہٕ پُشراٗوم کتھ

سوٗنتے کھٔلیوٗ ہرُدن واو

توٗتہِ ما زاںٛہہ منساٗوم کتھ

تٔمی ما ووٚتنم گُنہِ گُے پَے

کتھِ کتھِ مَنٛز تٔنی راٗوم کتھ

کرٕ کیٛاہ پیٚہ ہے ہوشَس کانٛہہ

ہیٚنٛدٕ ریٚنٛدٕ ٹٔلی نٕژ ناٗوم کتھ

میٚنٛز رٕنہِ وتہِ کتھ پنٛز ربن ژھاٗر

اوٚنگجن پٹھ گٔنٛز راٗوم کتھ

ساگر ونہٕ نٔس رٕوٗ داوار

أچھوٕے أچھوٕے باٗوم کتھ

سراپا

مس اَز چاوان نۆر مشعل

حبس وبراوان نۆر مشعل

نوزُک گاٹُج اَنہٕ بدَس

مس مُژ راوان نۆر مشعل

اُوِیل زاُڈِیل اَکھ اَکھ انگ

رنگ بدلاوان نۆر مشعل

نظرن نظرن سونٹھ مد

دِل پھلراوان نۆر مشعل

شۆبہٕ دار گلہِ پوٹ کاُنکل مس

وتھ مُشکاوان نۆر مشعل

سیماب جۆے چھبس شۆبن سُم

وُٹھ گُمہٕ ناوان نۆر مشعل

نس بس خنجر ڈیکہٕ تَس زۆن

پرتَو ترٛاوان نۆر مشعل

مژدار گُفتار جاٗدی ہاٗنکل

داٗدی ٹلراوان نوٗر مشعل

"رازِ ہینز شوٗبن اٗثز شہِ گردن"

دوٗر اٗلراوان نوٗر مشعل

اَسہِ وُن موکھزن کھٔسہ وِنی زوٗن

دِل شہلاوان نوٗر مشعل

یم گُبہِ وُچھتھے پھوٗل صُبحِ دم

کھٹہ کھٹہ تھاوان نوٗر مشعل

منہِ سٔدرس تس گُنہِ چھامل

تنہِ مُژراوان نوٗر مشعل

وچھس قُلفا لچھبے منز

حبس ہیچھ ناوان نوٗر مشعل

پاردی پکنس کینٹھہ ما گژ

لوٗتی پری تژاوان نوٗر مشعل

کومل طبیعت طینت پاک

خوے مولہِ ناوان نوٗر مشعل

موصُم فطِرتھ بس دیہِ گتھ

پَڑھ رژہراوان نۂر مشعل

کائمِل سپرتھ بیئیہ ہیہ تَن

ڈے ژلہ راوان نۂر مشعل

پوشہ تھُرا بس پوشے پوش

وتہِ مُشکاوان نۂر مشعل

کھَسہ وُن یاؤن نارس ریہہ

مس مۂدِ راوان نۂر مشعل

سوزچ سازچ رژ مِلہ ون

پَے بوز ناوان نۂر مشعل

کھُسی تَن یا متہ کھُسی تَن رو

گٹہ گاشراوان نۂر مشعل

اُلفہِ قدس ما بِلکُل خم

غم مُشیراوان نۂر مشعل

تَس پاک ذاتس گُن ہردم

کلہ نۆمراوان نۂر مشعل

شۆبن تاُریف بس تمُرہے

مینہِ چھُ بناوان نۂر مشعل

تمنا

ڈِل دوٗد بَلہِ کر ڈدون پھولہِ کر
روتُل ژَلہِ کر وکھ بیٖیہِ سلہِ کر
رُح چھم تھاران یِیہِ ہے تہِ ونہِ ہس
داغ للہِ نووٗم ویٖہہ وبتہِ رووٗم
زبتہِ پبتہِ رووٗم کلہِ ما چھووٗم
وُنہِ چھس پژاران یِیہِ ہے تہِ ونہِ ہس
ووٗتھ داو یامتھ ہےَ ہےَ شُہمتھ
توبا قیامت چھِنڈہِ ریوس تامتھ
چھس خون ہاران پیہِ ہے تہِ ونہِ ہس
بہِ گوس وبسڑیوس اسمانہِ ؤسی پیوٗس
ژھوکیوٗس متیوٗس روٗدُم مےٗ ہمسوس
کانہہ چھم نہِ گاران یِیہِ ہے تہِ وَنہِ ہَس
کُمی کُمی کوٗر ژھل کُمی کُمی دِیٹُ نل
کتھنے لگہِ دل پتیہِ پیہِ وَکھ جل

چھس پوش ژاران ییہِ ہے تہٕ ونہٕ ہس
گٹہٕ کار مُتی آب اِنسان نایاب
عذاب عذاب ظلمچ یہِ طناب
گُس گُس چھُ ماران ییہِ ہے تہٕ ونہٕ ہَس

*

دُپھلی وکھ، چھم نہٕ سوکھ، آرام بِلکُل
سونس میأنس دوہے گوو ترام بِلکُل
اثُر نےٚ میأنہِ دٔسی گوو زانہہ تہِ اَزتام
سُہ دِلبر کونہٕ گوَ تیٚلہِ رام بِلکُل

*

دوہے یتھ گرٚیشمہِ پینٛجہِ وہراتھ روزِیا
وچھس منز لول ہیتھ بُتراتھ روزِیا
کمن ہیٚتی عأش عشرتھ شادمأنی
مےٚ تقدیرس پیٚہے چھینٛی راتھ روزِیا

*

اِلتجا

بیٚیہٕ پوشہٕ اَنبر دِکھنا

سُے مُشکہٕ اَدفر دِکھنا

"یُس ور دِتھ لٲلے"

تُتھُے مےٚ تہٕ ور دِکھنا

چھَم ناگہٕ راوِس وُزنیاہ

زِرِل مےٚ ساگر دِکھنا

موختاہ بنہٕ اَشِہ قطرن

تُتھ کانہہ مےٚ جوہر دِکھنا

منگہٕ ہے تہٕ یِتھ منگہٕ ہے

..بیٚتہٕ تتہٕ مےٚ آدر دِکھنا

بے لوٚث، دردِل، گاٹُل

اکُے مےٚ رہبر دِکھنا

منہٕ سر، پمپوش پھولہٕ ہَن

باوژ مےٚ اثر دِکھنا

پرواز کرِ ہے ساگر

وُڈِ وِنی تس پر دِکھنا

18 امایہِ کیٛاہ

وٗنل زانڈ پڈِس پڈِس
نہٕ گُنہِ ہُرٕ نہٕ گاشہٕ لِئہ
شُہُل سُہُل، ہوا زہر
کنڈٕ بن پٔپٹھے وٕدٔھن ہہن
گُھرٕ رٔہتھ یِہ زِنٛدٕگی
شُر بن تہٕ روو لبکھٕن پرٕن
"عجب مُلک تہٕ نوش لب"
ئہ گٕس پرن ونٛدس چھُ از
زِنٛدٕن وٕبکھرٕ یِہ زِنٛدگی
ژوپاٗری راٗو ستھ تہٕ وَتھ
نہٕ گُنہِ صُبح نہٕ شام کانٛہہ
عیٖنٛدر تہٕ نیٖہہ چھے روٗٹھرٕ
چھُ کیٛتھ یِہ دِل یِہ سوٗنچ کیٛتھ
وٗٹھن پٔپٹھ چھُ ما اُسن

أچھن گوٚمُت وٕڈُسی چھُ اوٚش

نہٕ ماے گُنہٕ نہٕ ماز رتھ

نہٕ کاٛنہہ دُعا نہٕ خأر پاٹھ

بہار شولہٕ وُن سۄے

بولہٕ وٕنی کوٚستوٗری جل

رنٛبہٕ وٕنی تٕم آبشار

گنٛڈٕ وُن لوکہٕ چار مٔیون

بیٚیہٕ تہٕ پیٚیہٕ ہے دارِ تل

بیٚیہٕ تہٕ پھولہٕ ہٕن پوشہٕ ون

بیٚیہٕ تہٕ تتھ کونگہٕ وارِ منٛز

تھاوِ ہو، رٕچھی رٕچھی نوٚل

بیٚیہٕ تہٕ یمہٕ ہو وو لسنس

دوہ تہٕ راتھ بیٚیہٕ کاینات

آسہِ ہے بس اَسہِ پنٕنی

أسی تہٕ ونہٕ ہو أسی چھہِ کم

یاداش 19

یہٕ دُنِیا مێون خیالن ہُنٛد
یہٕ عالم چون سوالن ہُنٛد
بہٕ چھُس کنہِ پھٔلی بھران ہلمس
ژٕ چھُکھ مۆت پوشہٕ مالن ہُنٛد
مےٚ ژٕڈێ پٕڈی سیکہِ صحراوَو
ژٕ عاشق ہرنہٕ ڈالن ہُنٛد
بہٕ چھُس مُرژن وُچھن، راوَن
ژٕ چھکھ بنٛدٕ خطٕ خالن ہُنٛد
مےٚ آمُت باگہِ چھُم روٗتُل
ژےٚ ارمان زُلفہٕ زالن ہُنٛد
مےٚ کتہِ چھَم پڑارٕنس فُرصتھ
ژٕ مأہر قائکہٕ قالن ہُنٛد
بہٕ ما چھُس چائٕنی پأٹھبن اَز
أسیرا نرٕد چالن ہُنٛد
یہِ **ساگرؔ** اَسہِ چھُ نظرن تَل
أمِس چھا غم ملالن ہُنٛد

ژِتھ 20

کھُہلیو کتھ پٹھ وَرزن واو

چھُونی ڈلی بیٹہ پرُونی ناو

ہندرن پھیرِتھ نیرِبس کیاہ

یَس آسہِ أندری توندرُن تاو

کتھ کتھِ یارو ٹُل پُرسان

پکھ ژِ تہِ پانس اَسناہ تژاو

کس بیٹہِ فُرصتھ کس بیٹہِ ظون

کُس گوَ دم پھٹُ شژوکین ژاو

گفہِ کتھ چھا سأ دِل راوُن

بے سوکھ ہر موکھ کُن ما دژاو

ننہِ ننہِ لوگن بُقہِ بُقہِ رؤد

ننتھِ نون پان چھے کھُڈ تھے تھاو

گمی گمی دیثُ بیٹہِ تر نالس

ژِٹھ کتھ، کوٚر کر اَسہِ پاُراو

ئلی کتھ کھارو بِرِی یَس ہانُٹھ

واو ییٔتہِ بُسرل نب خرکھاو

جتگلی نارس منگل گو

بُتھِ روٗس یارن طمناہ دژاو

پانس أندی پگھی زلہٖ وُن رتھ

ژھلہٖ ژھلہٖ گنہِ پاٗٹھی دِل سنٛبھلاو

چھوکہٖ لد وہراتھ ہتھ آہژ

شبنمی شہلتھ ووز ہے کژاو

ینہٖ گلالن رتہٖ روٗنگ پان

تنہٖ چھوٗت پوشرُ اتھِ ما آو

وُچھ پاٹژالن شینے شین

ژلی ژلی آٲتی یوٚچھِ ہتی کاو

تاپِرِ تھکہٖ پینٛڈ، رِکوٗ شہیلتھ

کر ووٗنی پانس واوِجہٖ واو

ساگر بخشس یودتاپین

کیاہ کرِ ذاتھ تےَ کیا کرِ ناو

رنگ چھِ سأری لاجواب

21/

رنگن تہِ رُوٗداکانٛہہ حِساب
گری دوٚہے پانس مے ژھل
ہاوِی مَس پمپوشہِ ڈل
تُتی ہوس مُتی آیہِ ژھوہ
لوکچارکی راتھ دوہ
کتھِ کُس مأیل سپُد
کُس اکھا قایل سپُد
میوٚن یاوُن شوقہِ ہوٚت
مارِ موٚت چھُم نارِ توٚت
کس نہٕ بیٚتہِ دیوانہِ دِل
شیشہِ کاکذ خام مِل
گُنہِ چھِ بس پوٚشلی قدم
گُنہِ چھےٚ سارینٛ چیٚشمہِ نم
ژھایہِ گتی بدلے وِیٚو ہا

بس مُلاقاتٕک ژِیوٕہا
مأری مٔنزی ہنٛز اَکھ کتھا
لےَ مُژٕھج اۆوِج ستھا

بس فقط لولُک یہِ سرٛیٛہہ
اَتھ امارس کرنہٕ تیٛہہ
رنٛگ چھِ لولس بے شمار
گُنہِ چھُ شبنم گُنہِ چھُ نار

*

یہِ پوشن رنٛگ، مُشُک، آبس رَوانی
چھےٚ ہِریٚیس، زۄنہِ، بُترأژآن مأنی
دِتُن بالن تھزر سٔدرن سَنبر یتُھ
دِتُن سورُے مےٚ دِژِنَم زِندٕگأنی

*

دِلس فرتھ اگر آسی تہٕ توشکھ
اگر منہٕ ناوِ کانٛہہ، واُجب چھُ روشکھ
تٔتُن، ترُن چھُ آمُت زِندٕگی منٛز
زمانَس کیٚاہ ونکھ کس کس ژٕ پوشکھ

*

شینۍ پچھوٗ

22

ہرٕد واوَن نیہٕ گُلبن ڈنۍ نا گرِتھ

تَس اَچھن بِلگُل تہٕ ما روٗز پاٗرۍ زان

آو چھُکرنہٕ اورٕ یوٗر بس ناسہٕ ترٛاس

تاپھ گوٗمُت راٗسر ووٗلمُت ترِٕنال

دٛند ٹکر شی تہٕ بیٚیہٕ کوٗنٛسُر گرٛزُن

کاٗر پھُٹ وَن ہارِ ژوٗل کوٗستوٗر کوٗت

باغنےٕ واوُل چھُ پھوٗرمُت پوٗشہِ مُتۍ آلبن اندر

بوٗل باپچ چھنہٕ کتھے، وُپھنَس یمن کامَن گُمٛش

شینۍ پی پی دوٗرِ کتھ تام جایہٕ وُٹھ سُمرن پھِران

شینۍ پچھوٗ شینۍ پچھوٗ مامہٕ پچھو سون اَز

☆

دوٗرِ گبہٕ رو چھا کران رٕ رٕ دِوان اوس لَر کھیٚلِس

ترِٕ دوٗ دمُت، چھُس بچارس ناٗلۍ بس اَکھ پاٗژھۍ دیٚل

اَتھ کھیٚلِس مٕژ چھِرٕ بچاہ اَکھ ژوٗرِ شوٗ نگمُت بیرِ تل

ماُج دِوان چھس وُنی تہٕ زَن فلواہ گمِژ
ممتا وُچھ ماجہِ ہٕنز منہِ چھےٚ للہٕ وان شینکیاہ
ترِ نٕٹھ نٕٹھ وُژھ گبہِ راُ چھس تہٕ زولُن نارِ کنگ
پھیوٚر تَس وُشنیر ییٚلہِ کھورَن اتھن، ہمتھاہ لٔبِن
تیٚری سوٚنبراُ ون تہٕ لاُجن گرِگُن سکھرا کرِنی
اَکھ ستھاہ اُ ٔسس دِلس، دِژ شینہٕ پی پی ژبنہٕ وَن
آسہٕ صُبجس تام دبو شینا پیوٚمُت ووشلاہ کڈو
مائج کھیٚاوبم ڈل مسالا مژ تیم تھگُن ژلبم

☆

ژلٹہٕ شُری پکہٕ وَٹہٕ ہتھ ٹینچن رِگنڈن اَسُنا کرن
اَکھ شُرا اَکھ ووٚتھ تہٕ دوٚ پنکھ از سیٚمتھ ساُری منگو
راُتی راتس شین گوٚژھ پیوٚن مدرسن گژھِ ہےٚ چھٹی
اُسی چھِ نا اَتہِ ترِ ہانن بیٚنہِ چھِ ٹاٹن پٹھ بیہن
ترِ کھٹ کارس اندر اَتہِ کانہہ چھُ مازلن بخاُری
گرِ ہتھ کانگر تپو بیٚنہِ اَتھ اندر اولو بُزو
دارِ پیٹھ بیہمو تہٕ توٚت توٚت چایہِ پیالا چیتھ نمو

جل وَسو پتہٕ آنٛگنس منٛز شینہٕ سے رِگیندُ نا کرو

شینہٕ پی پی ہیٛیہٕ گٕبُون بیٛیہٕ أسی ہمبو نژُ نا کرُن

مالی ووٚنہٕ نَس دوٚرِ، تٔمی ییٛلہِ بوٚز تٔمسُنز کتھ یہَے

میانہِ گاشا! کیاز چھکھ أزیوٚت نموتہٕ نے ژٕے گوٚمُت

وُچھ چھُ ناہوتھ سانہِ دوسہِ تل شینہٕ پی پی شینہٕ موٚت

شین کانٛچھان بیٛیہٕ گبوان کمہِ شوقہٕ ستین شینہٕ ہوٚری

پیٛیہٕ متیا! شین أز پگاہ بُترأژ پیٛیہٕ شہیلتھ وَچھس

ژٕتہِ وُچھکھ أسمانہٕ وَسہِ ییٛلہِ دوٚنمُت پھمب خوش گژھکھ

أسی تھوو پٕلہِ ہأری، پھٕہی، کھوٚرِ ذٕجہِ تہٕ پأتوأزی وُچھتھ

پٕنہِ پشہِ ییٛلہِ شین والو بونہٕ کھسن تھٔدی شینہٕ کھرٕنگ

بون وٕستھ پھٕہی لچہِ ستین وَتھ کڈو أمہِ شینہٕ منٛزی

آبہٕ آگُر شین نیامتھ بیٛیہٕ یہٕ برکتھ أتھ نہٕ شکھ

صاف نیتھ شین أکھ نودرتھ تہٕ قودرتھ شوٗبہٕ وٕنی

*

کوٗنسر ناگ

روے پٔتِن اُنس اندر اتہِ نب وٗ چھان
جاۍ دی ہا نکل زۆنہِ گاٹہٕ نالِ زن
أنتھِ روٗ ستے پوش پھٔلہٕ مِتی جا بجا
مٔزوٗ چھس اَتہِ بالہٕ تیشتاُلس چھُ پھولمُت سٔند جہِ ڈل
پٔری یہ ونہٕ وٗن اُکھ سرٕ دا، ریہہ رِج
وٗنی دِوان وٗ چھ واو زن گس تام اتھ بُتراُ ژپٹھ
شوق زن گرِ ژھ ہی، ژٕ وٗ چھ ہکھ، آبہٕ پٔتھی کُنہِ جایہِ ووٗتھ
اوٚ نگجہٕ ستی زن ہاوِ ہکھ " وٗ چھ سا چھِ ہُم کوتر وٗ پھان"
أچھ پٔتِنی بس سورنہٕ ستھ

عالماہ مُستی ژوپور

زن نہٕ زاُ نٹپت کُنہِ نہٕ کانہہ بس کتھ نہٕ کرِتھ
نیلہٕ پلہٕ سے پٹھ ہِتھ ماُری موٚند امار ہتھ
حرفہٕ سُمرن وٗ تھ وٗ ٹھ گس تام پھرِ ان
شوقہٕ پھٔتی ژینن تہٕ ژرُن ورقہٕ پھیرُ

زَن تہٕ وجدس منٛز چھُ سورٕے شش جہاتھ

اَکھ سئدٕر، اَکھ، یادٕ ۄترٛ ٲیک نظرِ تل

ریٚہہ یہٕ لوٚپج چاٲنۍ کرِ بالن تہٕ زوٗل

شرژلی ننہِ وانہٕ ییٚلہِ تن ناوِزوٗن

ییٚلہِ ۄُ چھکھ گٹہِ منٛز گاشُت، متھ گرٛھی

بوٚٹھ کھسی وٲلنٛج، ۄُ چھکھ ژٕ تہٕ شانٛت جایالوٗبہٕ ونی

ہارٕسے منٛز، ۄٕ چھ ڈلس منٛز شینہٕ مانٛیاہ شوٗبہٕ ونی

شوقہٕ سٕتھرِس نیہٕ مُہتھ شوقل یہٕ سازٕت یک قلم

ظون تہِ ماروزی ژٕے سمیک سانٛکتِس کوس رز کرکھ

پھاٛپھلی امار، پھرٛ کھترٛ اوکھ، تہٕ اَکھ وشلاہ کڈکھ

رازٕ سے محرم گژھکھ قو درتھ ۄُ چھکھ نٛی دید مان

سوزٕ سازس مَس گژھکھ، دِلس تہٕ دیدن میُل گژھی

پوشہٕ وُن اَکھ حبس لبکھ اٛندری ژٕ سَپد کھۄٕر رٕشری

سوچہٕ سئدرس نیرِ بُٹھی پٹھی ژَھٹھ تہٕ پژٕزلی آفتاب

یادٕ ۄترِس پوش پھولنۍ یم نہٕ سَپدن برٕزنہٕ ے

*

پأری زان

لولہٕ ہتۍ ییٚلہِ پوشہٕ پادَن مێٹھی دِتھ ووہٕشلاوی خاب

نارٕ وُزٕ مَلہِ تام کوٚرُ وچھناہ تہٕ ترٚوُن زِیوٗٹھ ووٚش

دوٗرِتھرِ پیٚٹھ اَکھ گلاہ کرٚیشان ووٚمیزَن پھٕری دِوان

اَز چھُ وبگلان شیٖن، شاید سالہٕ ییہِ بیٚیہِ نوَبہار

زِیوٗٹھ دوٗربر آزمائیش میٚوٗٹھ کوتاہ اِنتظار

اَز پگاہ، سُلہِ ژٕری بیٚیہِ ییہِ میٚون دِلبر بالہٕ یار

زوٗنہٕ گاشتھی آسمانس تارٕکوَ دامانہٕ بوٚر

پان داوس دِیُت یِموٚ رو کھوٚت تہٕ گٹہٕ زوٚل دوٗرگوَ

گٹہٕ چھِ گٹہٕ اٰخر توے کُل عالمس نوٗرُک تلاش

نوٗر اَزل، نوٗرٕے اَبد نوٗرٕے چھُ اٰخر لازوال

نوٗرٕنے دِیُت یێتہِ زنم لفظن کِتابن فلسفَن

نوٗرٕنے تھوٚ آدمَس قائیم اُچھن منٛز پأری زان

پأری زان گیہِ ماے مِلٕہ ار لول موحبتھ بأگرٕن

پأری زان گیہِ دِے ترٚأوِتھ بس رٔلتھ میلتھ بٕسن

لول

25

ارزتھا انمول لول

زِندِگی ہنز شۓ تہٕ پڑے

لولہٕ ءستبن برقرار

لول اکھ پوز دھرم دہن

لول رہبر پیشوا

لول ازلۓ بے زوال

لول ییٚلہِ دارس کھسان

جامِ شہادَتھ ییٚلہِ چوان

دیوتا یامتھ وُچھان

لولہٕ ہے سرخم کران

زِیٚوٗٹھ سفرا اُنتھ روٗس

تھکھ کڈُن گیہِ ماتھ کھیٚنی

اُری زوے بس اُری زوے

زِنٛدِگی ہُنٛد اپتبار

ٹیوٹھ موٗ دُر بس پھل چھِ ژے
ہُتہِ چھُ کھیوٗن یہ تہِ کھیوٗن پیوان
بِبن چھُ ژھبن گونہٕ ہے گوناہ
لول اَمہِ نِشہِ بیوٗن بدوٗن
گُس ہیکِبس وکھنےٚ گرِتھ
لول نۓ آسِبس دِلس
واتہِ کتہِ بتیلہِ مُژی لس
لولہٕ روٗس آدم چھُ بس
بِلہٕ پلاہ اَکھ میٖژ بوٗناہ

*

ٹُلان ییتہِ جیرٕ اِنسانس چھُ یاداش
بُڈتھ مشرہ بہٕ گژھُن چھنہٕ کانہہ تہِ پاداش
یہِ چھےٚ اَکھ نعمتھاہ تگیےٚ ژنے بوزُن
مہٕ کروٚن وٚن، کتھن سن، بن ژٕ آکاش

*

26 سرَوما

ژَھٹہٕ ژھٹھ یُتھ گٹہٕ کار سروما
أنٛدرٕ پٔکھی دزٕ وُن نار سروما
پھولنَس دِژٕ کھا مُہلتھ پوشن
نبتھٕ نۆن یُتھ گُلزار سرٕوما
زۄنہِ افتابس ہام چھےٚ. ألجھٕ
لوٕ پژٕو سۆم لاچار سروما
شِہلٕ گُلبن گٔیہ ؤتھرے کامٕنز
دکہٕ زد یُتھ شۆہجار سرَوما
بُلبُل کتھ بٔلہ روشن پوشن
چمنَس یُتھ دہجار سروما
دوہ دِشہِ صُبحاُے مرٕنٛج شۆچھ ہبتھ
واتن یم اخبار سروما
کٔمی مورُکس کتہِ اتھ چھاپُرسان
ظٲلم یُتھ سمسار سروما
کھٔہنس اِنسانٕے اِنسانَس

لتہِ مونجہِ گوو ایٖنبار سروما
ڈہراُ ژ رٔ ٹہٕژ جاے اُچھن منٛز
اَز تام یم آثار سروما
روکھٔہلیٖومُت نب وولیٖومُت
تارکھ تیٖتھی لٹٕ دار سروما
اُندزِم سازندر منٛدٕ چھیومُت
ٹلیٖ نٔین تھپہِ دستار سروما
تقصیٖرس پیٹھ اَز کُس ناٰدِم
عاٰیدٕ پیٖرُم پار سروما
چیٖشمن منٛز آب رٕو دا یارَن
یٔژھ پژھ گیہِ سنگسار سروما
ژوٕ ژٹ ہیتھ اَز گرٕ گرٕ پھیرُن
لارکی لگمتی دار سروما
اَسنٕس گندنس اُلجہٕژ کرتل
وڈوٕنی درو دیوار سروما
وٕنی وٕنی ساگر مینگہ تھکہِ راوَن
کس ونہِ یم آثار سَروما

*

کتھ کرو

موختہٕ پھٔلی بیٛوٚن بیٛوٚن گٔمتیٚ کمہِ موختہٕ ہارٕچ کتھ کرو
ییٚتہِ نہٕ گُل، سوٚنبُل تہٕ وتم کمہِ نظارٕچ کتھ کرو
نارٕ تیٚنٛگل أچھ، دِلن منٛز دٕے تہٕ نفرت جابجا
عقلہِ گوٗمُت کھش پٔزی کمہِ گاٹہٕ جارٕچ کتھ کرو
ییٚتہِ چھِ کریشان ترٛیشہِ قطرن زندٕ موردن کیٛاہ دِمو
ییٚتہِ نہٕ چیٛشمن آب تتہِ کمہِ آبشارٕچ کتھ کرو
ییٚتہِ نہٕ بدلن مؤسمے نٔے سوٛنتھ وُچھ، نٔے ہرٕدِ کال
ییٚتہِ دزَن پوٚد پوٚد چھُ نظرن کمہِ خُمارٕچ کتھ کرو
رٔود کر اَز تام وکھ اکہِ ڈنٛجہِ کس یأری گٔرن
وولہِ وُچھوٕ کر پیٛنہٕ یہِ پایَس لولہِ نارٕچ کتھ کرو
ولہِ ہیٚچھو نوِ آیہِ أسی لسُن بسُن گنٛڈُن اَسُن
شاد یمٕہِ ءتیٚ سَپدِ دِل أسی تمہِ امارٕچ کتھ کرو
دپنہٕ درٕمکی پوش پھٔلیٕمتیٚ جابجا وُچھ شوٗبہِ دار
أسی تہِ لولس گوڈ برو بیٛنہِ بأے چارٕچ کتھ کرو

اَسہِ بُزرگن نِشہِ چھُ پۆرمُت سربُلنٛدی، ہُنٛد سبق
راوِ راوَو ما سو ارزتھ تمہِ ویقارٕچ کتھ کرو
اَسہِ چھُ منٛزِل بدِ کڈِتھ پدِ پدِ چھےٚ پکنس سام ہیٚنۍ
أسۍ چھِ سأری گنٛز تہٕ کمہِ گاچ، شہارٕچ کتھ کرو
ہیٚندی، مُسلمان، سِکھ تہٕ عیسأے گرٛنٛد گرٕنۍ فرسوٗد کتھ
أسۍ چھِ بس اِنسان سأری رتہِ وبژارٕچ کتھ کرو
اَسہِ ونیو کرتام ییٚتہِ، عالم چھُ سورُے أکھ عیال
مونتھا! ژٕے ونتہٕ ووٗنۍ از کمہِ خسارٕچ کتھ کرو
مارٕنکۍ سنٛز بم تہٕ میزأیل بنأوِتھ کیاہ کرَکھ
وولہٕ زِنٛدگی ہنٛدِ شۆبہٕ وِنہِ اکہِ لالہٕ زارٕچ کتھ کرو

*

بےٚ سوکھ رُح، نِلہٕ پِل وألنٛج زمانس
وٕلتھ زن گُل جہانس نال شہمار
کتھن رٕدٕ گرٛنٛد کرن وأنسن، وَنس کیاہ
غمن میانٮ۪ن کۆرُن ما زانہہ تہٕ شُمار

*

اُچھ مُڑر

28

چھےٗ نہٖ مُروَتھ اُزی کبن یارَن مَنز

گُل روٗین بیٚیہٖ ماہ پارن مَنز

پَڑھ کتہٖ رۄز قسمن بیٚیہٖ وادَن

توڑھ رۄزا بیٚتہٖ یقرارن مَنز

جاے بدٕلاو سوٗتن ہرٕ دس ءستی

گُل رۄدیاہ گُنہٖ گلزارن مَنز

قاشہٖ آشن گاشش مَنز اَنہٖ گُڈی

حاشہٖ گاٗمو شےٗ پردارن مَنز

ناو لیکھی لیکھی تھوءِ ءتی پپر بن پٹھ

کم گُل گیہٖ برٕ گُلزارن مَنز

بالہٖ تیشٔالی کلہٖ چھنہٖ توٗ مراوَن

راز کیا ہتام چھکھ دستارن مَنز

چھوکھ باٗوِتھ کھارَن پانس تھٔر

ہبنہٖ آءتی یم امارن مَنز

دِل کأشُر زبو کیٚاہتام بدٕلے
سۆز دردُک کتہِ رۆد تارن منٛز
چھنہِ زِندن بلکُل کانٛہہ پُرسان
بوش موردن کھۄت اخبارن منٛز
بوگ وارِلی ہبن ووٚنی بأگراوُن
ہوگ ژأوِکھ جاناوارن منٛز
بنہِ اکھ دوہ. گلہِ ہبن پیٚہِ بولُن
پتہٕ گٕنزرِبکھ گس لاچارن منٛز
ووتھِ تامتھ پرٛتھ گُنہِ کتھ پُرسان
پیٚہِ یامتھ حبس نادارن منٛز
ییلہِ نوزُک تہِ ژالن تاپہٕ تژر
رس روزِیا پتہٕ شیٚجارن منٛز
وُچھ آدم اکہِ دوہہ بنہِ اِنسان
لگہِ مأ لا پتہٕ شالہٕ مارن منٛز
ہے ساگر کیٚاہ لیٚوکھ قلمن چأنی
مانہِ ژھارُن پیٚہِ اسہِ شارن منٛز

*

چھوکہِ لد پان

کس کس ہاوَکھ چھوکہِ لد پان

کتہِ رنزِ ناوکھ چھوکہِ لد پان

کمہِ شُہجارِچ وُنہِ چھےَ ستھ

کتہِ شُہلاوکھ چھوکہِ لدَ پان

کُس چھے دردِل مرہم ہیتھ

کتہِ ہُبراوکھ چھوکہِ لد پان

فُرصَتھ اَزکس بوزَن چون

کتہِ للہِ ناوَکھ چھوکہِ لد پان

کم کاسہِ دژالن ءتیِ تھوزان

کتہِ مولہِ ناوکھ چھوکہِ لد پان

اَز لےَ دژاپی کلہِ پٹھی ژھَٹھ

بیٚیہِ پھاٹہِ ناوکھ چھوکہِ لد پان

ہنچھی پچھی ماپوکھ وُنہِ پالیس

کتھ ازماوَکھ چھوکہِ لد پان

زبنہِ جاے راُوِے راُوِے زبو.

کتہِ لِتھ ناوَکھ چھوکہِ لدَ پانَ

اَتھ پھُٹہِ پھڑ اڈس کتہِ دِکھ واٹھ

کتہِ سنبلاوکھ چھوکہِ لدَ پانَ

کتہِ آیہِ آبس اَز تام تھۄنٛز

ئلی چھوکہِ ناوکھ چھوکہِ لد پان

پڑھ دارَن ہٹز راُوِے پڑھ

کس پُشراوکھ چھوکہِ لد پان

سوڑِے نیوٗہے اَتھ موٗرِتھ

کر شیہلاوکھ چھوکہِ لد پان

پتہٕ چھِے چھمب تےَ بزٕوٗنہہ چھےَ کھےَ

کمہِ آیہِ تھاوَکھ چھوکہِ لد پان

دوہہِ دِشہِ گنجہِ تھُم گنجہِ واوس

میژ ملہِ ناوکھ چھوکہِ لد پان

ییلہِ پکھ ہوشنَ پوشے گس

تیلہِ پھولراوکھ چھوکہِ لد پان

ووپرن پٹھ ییلہِ ژٕاوکھ کتھ

تیلہِ منڈٕ چھاوکھ چھوکہٕ لد پان

ووٗنی پنٕہ تھاوَکھ اپزِس کن

ئلہٕ نشہِ راوَکھ چھوکہٕ لد پان

پانس پانےٚ چھےٚ واٹھُن

پنٕہ لڑٕہ ژٕاوکھ چھوکہٕ لد پان

*

دِلس شفقتھ کتھن تاثیر بخشُم

ندامتھ، شولہٕ وُن تقدیر بخشُم

چھےٚ کوس کتھ مال و دولتھ، جاہ و حشمتھ

قناعت پوشہٕ وُن جاگیر بخشُم

*

ژٕ چھکھ گیر گومت مَنز اندیشن

روٗس کُن وُچھ پٔژھے یکسانیتھ ہیٚچھ

ژوواپور کثرتس مَنز وُچھ یہِ وُحدتھ

اگر انسان چھکھ انسانٔیتھ ہیٚچھ

*

راوُن

30

راوُن راوُن

کتہِ چھنہٕ راوُن

ووتھوُن راوُن

بیٚہہ وُن راوُن

گرٕ گرٕ راوُن

گرِ گرِ راوُن

یژھِ پھو راوُن

پرٛژھِ پھو راوُن

وَتہِ وَتہِ راوُن

کتھِ کتھِ راوُن

پتہٕ پتہٕ رامس لٔچھمن دژایوو

ستایہِ نِشہِ پھو واُتتھ راوُن

تتہٕ پتہٕ اَسہِ زول لٹہِ لٹہِ راوُن

تگی پھو شورس تتہٕ برُزس راوُن

لگہٕ ارساتھاہ پھو سونہراوُن

ژے وَن اَز تام مۆدا راوُن
سورے عالم اَز ہبنہٖ آمُت
کوٚت سکھر یومُت کوٚت کُن وژامُت
بُتھ پۆزِلاوِتھ ہن ہن شیٖرتھ
ورٕ ہوٚل آدم وُڈھ اَز پھیشن
اَٹہٕ بارِ تَجمِژ پَنٕنی وجوٗدٕچ
ہوٚژمِژ بَدبوٗ دارٕ اکھ لاشا
آدمی خوٚنچ تژلیش ہُرپمِژ
ظُلمچ منقل ہیتھ اَز پھیرن
اَڈٕ بُز اُدمی مازا اَتھ مَژ
اُنٛدی پکھی اَمہِ گے پھاکھ پھاُلیوٗمُت
مژرُک عالم وُچھ کھُہلیوٗمُت
ژَھرِ رُک عالم، دِل ہُنٛد ریوٗمُت
سیٖز وتہِ ڈوٗلمُت بییہِ چھِنٛد ریوٗمُت
پنٕہ نِس پانس نِشہِ چھس راوُن
صُبحس راوُن شامس راوُن
تیٖلہِ وَن کتہِ زول کتہِ گول راوُن

*

گُنڈ شیچھ

3/

صُبحاے صُبحاے سِری ہچہِ زِ ژ پیٔہ
کونسِری کھنگرن بیئہِ شیپِنہِ سنگرن
نیٔنڈرِ وُزناوَن جاناوارَن
جنگلی طوطن، قُمربن ککہِ ون
کُکلہِ تہِ بولن دِتی کوسٹوربن
میٹھ مٔدر لے سَنہِ وُن سوزا
ہرنہِ دروگن اُسی سہہِ بیہِ روستے
گلہِ وُن شیپناہ، پھولہِ وُن سوتھاہ
وِگنہِ وَنہِ وُن تےَ پُرِیہِ نژن اوس
گگیٔ گاشہِ راوَن نبہِ ڈٔنڈی گاشا
کن دِتھ بوزن آبک شرٔ وِنی شرٔ ونی
پاں ژادر اُسی مَس مُژراوِتھ
مسوَل دزاہِو زن اُس سالس
گوڈِ کُری لاگھ وتہِ شولہِ ناوَن

یارِ تہٕ رائیل، دوِدار تندلاہ

باٲلچِہ مالہِ پٹھ کلہٕ تھوٚد تھاُوِتھ

ییٚلہِ گامہٕ مائلس منٛز گامہٕ سوٚنٛدرے

ڈٔری گٔری گٔری آسہٕ روٗف کرنہِ نیرَن

شامہٕ پٮ۪تہٕ ییٚلہِ آسہٕ گرٕکُن پھیرن

گرلہِ آسہٕ مارن لوٚتی پاٲری ترٛاوَن

شہمٲری زُلفوَ اوٚند پوٚکھ شوٗلَن

ژھالہِ رِکتین منٛز ژھٮ۪پہٕ ژھارِ گیٚنڈُ نا

ڈوربن دَجن منٛز ستھ رتھِ کھارٕنی

بر بٲٹھی تھاوٕنی قُلفو روٚستے

لوٕلکی آلو کھہہ ہیرِ پٮ۪تہٕ کنہٕ

لگہٕ بٲتھ گیوٚی گیوٚی تنبلُن سنبلُن

زِیہِ ہنٛز کتھ کتھ پگہس توشُن

نو ریٚہہ، زنگہِ ترٛے بادم واربن

انہٕری ارمان زنٛگی نژُنا

گُنہِ گُنہِ زُنہِ ڈبہِ پان پاٲراوُن

سور ملٕی نظرن پھُلیٚ پھُلیاہ

حالِ دل باوُن وَٹھ زبو ڈُٹھے
للہِ واکھ پرُی پرُی من شوژ ناوُن
ریشی واکھ ہرترِ شوژر ریش ہیک
محموُدٕنی سوے میٹھ مُدر لے
میرٕ مادانک میر سُہ عاشق
پرمانند، پرٕکاش، کرشن جو
مہجور، آزاد، دل سوز، نادِم
عارِف، بیۍ کتی اُنتھ روس کاشُر
کم گاشہٕ تارکھ دِتی یتھ زمانس
واوُل کتہِ تام زاگہِ اوس روٗزِتھ
مَنز رہتہِ کارلس شیناہ لوگن
شاید ڈلی ما پاپو شاپو
یُتھ طوفانا زانہہ ماسرٕ ہو
ظلمک، جبرُک یتھ توٗن نشناہ
تامتھ ووٗنم پنہٕ نی پانن
گنی شچھ کمی تام پانژاُلی کاوٗن
یام ڈنی تام را اوسارٕے ارزتھ

*

عزم

چھوٕر چھوٕر کرٕونی کم ہاوَس   کھوتہٕ کھوتہٕ للہٕ وان چھُس یم غم
اَزلےٚ لوٚگمُت چھُس داوس   میےٚ یوت حِصہٕ آو بیٚتہٕ ماتم
یوگہٕ وادَن ہنٛدی آکھے آکھ   بےٚ زانہٕ یَس یم للہٕ وان ووت
کھٔڈ کھٔڈ ون ساکیاہ تھاوس   کرٕ کیاہ اُچھ چھِم وُنہٕ پُرنم
طوٗفانن منٛز بیلہٕ ہنہٕ آس   مےٚ تہٕ ماپتھ ہیوٗت اَز تامتھ
کھوٗژُس زانہہ ماوجہٕ واوس   نےٚ ژام ڈوکھ زانہہ نےٚ کارخم
ظالم، جابرٕ تہٕ کم سنگدِل   وبسراُوِم تہٕ بیٛپہٕ ترٛہراوِم
پتھ کتھ کُنہٕ مُشراوس   وُنہٕ چھِم شیٚہلن وٕنی وٕنی ژم
للہٕ ماجہٕ ہُنٛد چھُم چوٗمت شیر   شیخ العالمؒ پھاٚپنھ لووُس
وَن، وَتھ سبز رچ کتہٕ ژاوس   ریٚشتکی ڈکھ چھِم وُنہٕ محکم
شمع یہ گیانچ تہٕ عِرفانچ   دزٕ وٕنی تھاوُم واوس منٛز
ستھ چھُم اَز بیٛپہٕ اَزماوس   کُلِ عالمس چھُم کاسُن بژم
دہجارس اند کارس منٛز   زُونچ شےٚ ما منساوُم
کتھ کُنہٕ سُمہٕ سوٚتھ نہناوس   وُچھ چھُم سورگس نکھہٕ جہنم
ساگر رنٛہٕ وُن چون دُنیا   کُس چھنہٕ وَتم رُت کانٛچھن
یُتھ پزٕ تیتھ رُت ورتاوس   اَز چھُم آیت چونےٚ قلم

*

مأج

عنایتھ بڈ زمانس شوٗب مأجی
چھِ أسی طاُلب تہٕ اَسہِ مطلوٗب مأجی
شُربن وِزِ وِزِ لولہِ للہٕ وان مأجی
چھےٚ گلہِ گلہِ دوٗد پٮ۪ن چاوان مأجی
چھےٚ سیرٕن مأج شُربن سرپوش آسن
دِلچ فرحت دبماغٕک ہوش آسن
چھِ لٔنگی لیٚژی تام باسن ماجہِ کیاہتام
سوٗ چھا کھارن پٮ۪من زانٔہہ کانٔہہ تہٕ اِلزام
کران مأجی شُربن چھےٚ پرٕ دأری
وٕندن چھسبھ زُو، لگن چھسبھ پأری پأری
چھےٚ ممتا ماجہِ ہٕنز انموٗل بے شکھ
سراپا مأج لوٚلے لول بے شکھ
چھُ مانے مأج لفظٕکس "موج" پٕزی پأٹھی
چھےٚ مأجی پٕزتھ أکس سِرٕ بوج پٕزی پأٹھی

چھِ ماشُرۍ ماجہِ باسَن زانٛہہ تہٕ مُشکِل

دۆیم چھا ماجہِ ہیٛوٚ بیٚیہِ کانٛہہ تہٕ وردِل

شُربن مأجی کران ِکردار سأزی

مِثل مشہوٗر أمی ہنٛزٕ بے ِنیازی

چھےٚ مأجی شوٗب یتھ سمسارٕسے مَنٛز

چھےٚ مأجی چارٕ گر گٹہٕ کارٕسے مَنٛز

چھےٚ کانٛچھان مأج وِزٕ وِزٕ سرٕو مٔنٛگل

سورٕگ سیٚدِ سیٚوٕ دچھُ بس أہندبن کھورن تل

أچھن شیٖہلتھ دِلُک آرام مأجی

مےٚ ناے وُچھ کانٛہہ ژٕےٚ ہیٛوٚ اَز تام مأجی

گٹَن، گاشش، ژَھٹن بیٚیہِ تاپہٕ کرٛاین

شُربن مأجی وُچھن ژھاین تہٕ گرٛاین

رِچھن، پیغمبرن، اوتارٕنے مأج

ژٕ وَن چھا راکھِسن زانٛہہ مارٕنے مأج

ژٕےٚ صُبحِچ آشہِ ناوٕتھ تن مےٚ مأجی

ژٕےٚ شُرۍ باشن تہٕ تھووُتھ کن مےٚ مأجی

شُرِل میاُنٔی ڑےٚ ژاُجتھ، یاد چھُم نا
منٛج دِ ے ژیٚنے مےٚ گاٗجتھ، یاد چھُم نا
گُرِتھ تھٕپھ اوٚنگجِہ ژیٚنے پکہٕ نووتھس نا
یہِ کینٛہہ لاُزِم ژےٚ تی ہیٛچھِ نووتھس نا
اَتھو پنہٕ نبو لیوٚکھُتھ تقدیر میونے
کھٕنِتھ واُلنجِہ مےٚ چھُم تقریر چونے
سپٕز حاصِل مےٚ وِزِ وِزِ رٔہبری چاُنٔی
دوٚکھن تےٚ بیٚپہٕ سوکھن منٛز دِلبری چاُنٔی
شِہُج بوٗنی واُنسہِ دِیُت تھم بونہِ شہجار
بنوُوتھ ڈ٘ د وٕنن میانٛبن ژےٚ گلزار
عنایَتھ بدٚ مےٚ گرٕتھم، خوش بیاُنی
ونےٚ کمہِ زِبوِ ژےٚ وُنہِ کٔین آنٛچھاُنی
ژٕجِکھ پانس یوہےَ گوم ژھل مےٚ مأجی
سمےٚ بے عار دِتھ گو نل مےٚ مأجی
گرس منٛز روزِ کس میاُنٔی انِتظاری
چھےٚ کس وونی میانہِ باپتھ بے قراری

مےٚ گُس اُہی کربم ووڈی راتھ تےَ دوہ
مےٚ باسان چھُم ہیٔوے ووڈی ہارتے پوہ
رُٹتھ موچھِ مَتز دوہےَ چھُس چون دامَن
وُچھن تصویر چاٗنی صُبحن تہٕ شامَن
تصوٗر چون دِلس چھُم نٲپہٕ ناوَن
تہٕ اَکھ اَکھ چاٗنی کتھ وتہٕ گاٗشراون
گرِھسم ما زانہہ مُشتھ چاٗنی سو شفقتھ
نظر چاٗنی مےٚ بخشان روزِ فرحتھ
ژھتس روزبم دوہےَ گُفتار چوٗنے
أچھن مَتز چھُم بسِتھ انہار چوٗنے
خطا ییٚنہٕ کانہہ تہٕ میٚونُے یاد تھاوَکھ
یہٕ نۓ خابس اندر ییُن یور ترٛاوَکھ
مےٚ چھُم سرمایہٕ بَس اَکھ ماے چاٗنی
یدبن تل شوٗبہٕ چانُن جاے میٲنی
دِیِس چھُس یِی منگن صُبحس تہٕ شامس
ژٕنے دِیہٕ نۓ جاے سُے مَتز پرمہٕ دامس

*

سمے

31

نہٕ تابع شعوٗرس نہٕ شیدا جنوٗنس
پکان بس پکان کوٗت دُمنٛزِل چھُ لارن
نہٕ کھوژُن نہٕ کھوٗرن، ترٛہرُن نہٕ تھارُن
نہٕ چھس بُتھ نہٕ چھبس تھرنہٕ چاپے نہٕ ڈاپے
نہٕ گُنہِ کانٛہہ آکھے پدبن ہنٛدۍ چھُ ترٛاوَن
نہٕ چھس رنگ نہٕ خوش بوے نہٕ موحبتھ نہٕ نفرتھ
نہٕ وُشنیر رگن منٛز نہٕ آویز لولس
سُہ گُس وَنہِ تھاوبس اُمِس نےٚ چھِ شکلے
سُہ گُس واشہِ لاگبس چھُ کُس تیٚوٗت طاقتھ
نہٕ چھس عار لٮ۪گبن ہُنٛد، نہٕ انصاف لیٚژ بن ہُنٛد
چھےٚ پاڑدۍ فطرتھ اُمِس رنگہِ راوُدِس
خبر کسَ! چھُ آمُت کرِ پیٚٹھٕ وٗجوٗدس
وَنن ما چھُ کانٛہہ پےٚ اُمۍ ہنٛدِ زیوٗنک
لوٗگُٹ اوس کر، کر یہِ بالغ سَپدیو

بُجرن أمِس کر سأ ہنگربن ززُر ژون

مےٓ یتھ وُچھ تُھےٓ وُچھ میانو بُزرگو

مےٓ باسان اَمی چالہِ ینہٕ واُلی تہٕ وُچھنس

ژھوگُن یا تھکُن چھا أمِس باگہِ آمُت

یہِ رُوٗد قرنہٕ وادو پلٹھے ژھالہٕ مارن

مےٓ میٖیوٗو شہَو ستی رفتار أمی سُنٛد

مےٓ گوَ بُل ئلی وہَے پژھے راوٕ رأوٕم

دَپیٖوم گُنہِ نہٕ گُنہِ رٔنگی وزن تو تہِ کرہَس

حماقتھ مےٓ باسیہِ پانس تہٕ یژھ کتھ

مےٓ ژِترُم تہٕ ژیٖوٗنُم، زوٗنُم پزر اَکھ

یوٗہے چھم مےٓ ییٖنان تہٕ تولان ہردَم

چھِ بزِ ژزی، دوہ، پچھ، رٮ۪تھ، پیمانہٕ أمی سٕندی

چھُ اَوٗنگلو تہٕ گرِہو وہر میأنی ییٖنان

توٕے چھس نہٕ ہرگزٕ بہٕ زا دوہ مناون

یہٕ گوو میوٗنمت بیٖیہٕ میٖنُن تہٕ میٖنُن

*

مہجور ژۆل

35

روو یاوُن نوٚ بہارس دۄر ییلہِ مہجور ژۆل
لۄٹ وہے گوو شالہٕ مارس دۄر ییلہِ مہجور ژۆل
بُلبُلو اوٚش ہور سےٚ شبنم گُلن چیشمن انٛدر
رۄز کتہِ تیٚہہ پتہٕ خُمارس دۄر ییلہِ مہجور ژۆل
شاعرن منٛز اُس ژٕ پاٹھی لےٚ سو مہجورٕنی الگ
وژنوٚ ووڈھ۔ لاٚے نارس دۄر ییلہِ مہجور ژۆل
گوٚ جنت ترٲوِتھ پسند فِردوس شاید آس ما
پھیوٚر ژٕ دون سبزٕ زارس دۄر ییلہِ مہجور ژۆل
کُس سنا نوژُک تنہٕ جرِ گژھِ کوربن یوسمن
کُس سانہِ ووٚنی زاوِ جارس دۄر ییلہِ مہجور ژۆل
راوٕ غزلس لےٚ، وُچھُم چمنس انٛدر بُلبُل ونان
ونتہٕ کیاہ کرِ اَتھ اَزارس دۄر ییلہِ مہجور ژۆل
"نیاے ژٕ اووٚ ماے تھاوِو" کُس سنا ونہِ کاشرٕ بن
لول کُس برِ باے چارس دور ییلہِ مہجور ژۆل
پوشہٕ چمنس منٛز ونن اوس ساگرس بُلبُل تہٕ گُل
لولہِ ہتےٚ شاعرٕ مران چھا گٔی ووٚنے مہجور ژۆل

*

بے کسی

36

حسرتک اکھ عالماہ، بے کسی بیۂ بے بسی
آری زوے بس آری زوے، دم پھٹی ارمان ءکتی
اوؑ ند پوؑکھ بیۂ نار ہبتھ، زانہِ گُس زانون گُس
حالِ دِل بھاوَو تہِ کس، بوزِ گُس فُرصتھ چھےؑ کس
گُلی چھِ أنڈی أنڈی بے ثمر، یار سأری مایہِ روؑس
وائے أسی ہمسایہ روؑس، رأچھ روتُل گاشتِس
رنگ صُجگ رأسی گوَ، سری یہِ منڈنبن گوَ کھنَس
دوہ گوؑمُت زبنےَ وَڑسی، شامہِ ژھاین زوؑن ئج
شوقہِ نۓ وُسہِ وأسی پھٹی، رأژ لَجہِ أچھ تالَوس
قسمتن گرۓ ژھایہِ رِگتی، گوَیہِ نا حقے ہوو ہوو
روؑد کتہِ پتہِ کاؤنز پوو، تیچھِ پھوس بیۂ شالہِ ہبنگ
نیہِ گمٔی تام اتھِ مُرِتھ، زِندگی ہندی سوکھ تہِ ژھوکھ
روؑدی أسی ژالن دوہےَ، پان اَسہِ تھوو آیہِ تن
دِل دوہےَ فولاد کوؑر، "اَز" تہِ ووؤنی اَسہِ آزموو
رَو أزئیک یی چھم وَنن، وولہِ کروَ پگیچ کتھاہ
سوکھ تہِ دوکھ بیتہِ آمہِ تی، بے کسی روژیا دوہے

*

پڑزنتھ

37

کمہِ دوہہ دِس ٹل ٹمُی وپوہارس

ئمہِ دوہہ ءکن لوگ یتھ سمسارس

کرِ پیٹھ پڑزلیو ژونگ ؤجوُدُک

تاہ ئری ئری کنہ تھاوِم ہاوس

کتیاہ ارمان لگی بیتہِ داوس

اوٚ ندپوٚکھ مُشرِتھ لِتھ کھرُی پکی پکی

چھورِ چھورِ کرِءنی لاش ؤجودِچ

اَٹہِ بارِ ٹلی ٹلی تھکھ کوٚڈُم ما

موکجارِچ زانہہ کتھ ئرِم ما

امارو گتہِ گیوٚرا تلُھم

انزاُنی وتہِ نےِ روُدُس پکہِ وُن

بودِ ما اوسم منزِل کوٚڈُمت

تھزرَن سنہِ رَن وَل ءگتہِ نبن منز

ژھیپہِ ژھانڈِ بیتہِ اُنی سارِ پکن گوس

بے ہنگم امہِ سازُک شزونی شرونی

پاتالٕی زُوبن مَنٛز شینٛکنہٕ روٚسُتے
ہے بنگہٕ گٔژھی گٔژھی دم پھُٹ سپدِتھ
زَپھ تپھ گٔری گٔری امٕز بتھ ژھائٚنڈِتھ
اَنہِ گٹہِ مَنٛز یێلہِ گاشُتھ پٕژووُم
بانٕبرِ روٚسُتے دَم سنٛبلاوِتھ
ستھ رٔژھراوٕم ژٕبتھ رٕنٛزٕ ناوٕم
حبہ حبہٕ بٕژونہٕ گُن قدما تٕژووُم
اکہِ اکہِ چاہ یِم ژُھرِ رٕکی چھونہٕ رٕکی
پُرٕ وِم! شیرِبم وتہٕ پھُٹنی پھاکس
شاپن ہُنٛد وولہٕ بورنکھوٚ پیٹھٕ
اٚند گُن تٕژووُم پان پرکھووُم
پٕژٕ ژٕ نتچی یێلہِ کِنہٕ گٔنی لاچھم
پانس پانئے ناوا تھووُم
بُتھ رٔژھراوِتھ بُتراتھ شیٕرٕم
دیہِ ہٕنٛز دیہِ گتھ پٕژیێہِ نٔی راوٕم
شوقو، آشو اَتھِ روٚٹ کوٚرہم
نتہٕ کتہِ پکہٕ ہا ژیتس مٔژی لُس

*

جوابِ خط

مےٚ خط چون یارِ اَز یٔژ کألی ووٗتُم
مےٚ نےَ کاژہہ پےَ پتاہ چھُم توتہِ ووٗتُم
ژےٚ چھتھ لیوٚ کھمُت بہٕ کاژہہ فورماش کرِ ہےَ
لکھےَ کیٛاہ؟ کیٛاہ لکھےَ چھُم ژ بتھ مےٚ راون
قدٕر چاأنس قسمس پیٚیہِ مےٚ تھاوِنی
ژِ ما روشکھ توَے کیٛژہہ چیز منگےَ اَز
منگےَ اَز یارِ تِم سبزار سوزُم
گُلن ہٕژ نوٚزکی گلزار سوزُم
مُقدس میٛژ خوشبوٚدار سوزُم
ڈٕلکی پمپوش رِتی رنگدار سوزُم
کولن ہُنٛد خوش یِوٚن رفتار سوزُم
دزَن چھس بونہِ ہُنٛد شیٛہجار سوزُم
لگن یَس ژرارِ سوے بۄزبوار سوزُم
زٕخم چھِم واریاہ بُلغار سوزُم

مُلاقاتک موٗدُر میٛوٗٹھ ساعت منگہٕ ہے
تٕتھے دوہ بیٛیہٕ تٕژھے اکھ راتھ منگہٕ ہے
کرکھ کیٛاہ ونتہٕ بوٗزِتھ میٛانی فورماش؟
ژٕ چھکھ اَزپانہٕ بے یارو مدت گار
ژٕنے چھے شاہہ کھارنس تام ہیٛوٗن اِجازتھ
ژٕ چھکھ دَم پھٹٕی، کرکھ کمہِ زٕوٕ ژٕ یقرار
ژٕ ووتھ تھوٗد کر ہمتھ بر لول لولس
ژٕ تھوٚ قایٕم پٔتن سُے پژون اَنہار
ژٕ اَن بیٛیہٕ بارسس سُے پژون وبٕو ہار
ژٕ کوتاہ کال وُنہٕ خاموش روزکھ
مُژر اُس یتہٕ دَزن اَتہِ نارٕ گُلزار
یہِ گُلزار، پوشہٕ وَن، وتہٕ، کھاہ تہٕ کولہٕ بُٹھی
پٕژٕ ژھن چھے گُل گٔشیر کتہِ بوے تھوٗ وَتھن
جُرتھ کر، ون تِمن میٛون حال پوٗز پوٗز
ونُتھ سُہ چھ دوٗرِ کتہِ تام داُدی للہٕ وَن
تِمِس زخمن چھے دگ بیٛیہٕ ریٛہہ امارن

تمس بس باگہِ آمژ بے قراری

کران پتھ تتھ چھُ از کل دم شُماری

دوہے ذاتس منگان اکھ ماجہ ہٕنز کوچھ

پننی حالتھ تہِ رژھ کھنڈ بوزٕ ناوُکھ

ژ تُل بُتھِ پٹھ تہٕ مُژرِتھ سینہِ ہاوُکھ

وَنکھ دوپرو بہٕ پھُچہِ مژ ناوِ وولُس

ونُکھ گاٹجتی اَتھن ہٕند ژاٗنگی ژھبتہٕ چھم

گُیم کیاہتام پھژ ہٕنہ آس زالس

ریشت رووُم تہٕ دِیشُمت ترمے نالس

بہٕ ونہِ ہے اکھ کتھاہ یوٗ دوے ژ بوزکھ

ژ کتہِ یم ڈالہِ سارے یور سوزکھ

دما تر یوٗری یکہِ وٹہٕ أسی ہمو سام

وُچھو کیاہ روو، کتھ کتھ سُپد لیلام

رٕلتھ میلتھ ہمو بینہٕ زِنٛدٕ روزُن

رِوُن ترٛاوِتھ زُونس کیاہ چھُ کھوژُن

کرَو بینہٕ وادٕ یتہِ یور ریشت پالو

ریشُت پالوَ تہٕ دِیہٕ ہُنٛد بیُول گالو
ریشُت پالوَ تہٕ نوِ سرٕ دم سنٛبھالو
ریشُت پالوَ فرض اُسی نکھٕ والو
ریشُت پالوَ تہِ گٹہِ منٛز زوٗل زالوَ
ریشُت ننہِ وانہٕ چھےَ اکھ بڈٕ کرٛامتھ
تھوٕنی لٲزِم چھےٚ اکھ اُکی ہنٛز دِلس ستھ

*

15

خبر کرٕ پیٹھٕ یہ چونٕے باغ شوٗلن
چھِ اتھ منٛز جل، قُمری، کوٚستوٗری بولن
چھِ رنٛگ بیُون بیُون گُلن اندام بیُون بیُون
چھُ عالَم ڈٕنجہِ تھوٚومُت چاٗنی لولن

*

16

مےٚ ژھورُم سوکھ تہٕ سورنس ما کوٚژُم تھکھ
مےٚ لوٚسم کوٚٹھ تہٕ زالبو منٛزی ژوٗلُم وُکھ
یہٕ اوُسم پانہٕ ہےٚ نِشہٕ تی لوٚبُم کر
الاٗند بن تہٕچھ ژھنٛم ووُتُم توٚے زرٛخ

*

Sgnd

Sgnd

39 ژھربر

وٕٹھِہ دوہ، تہٕ راٗژن چھےٚ متھ ماںٹٕ گاٗمژ
یہِ کیُتھ واو پھوٚرمُت تہٕ حبس راٗسی گومُت
مےٚ راوَن پھِ واٗلنٛج، مےٚ چھُم اُچھ تہٕ پھوٚرن
گرشھان رنگ چھُ یُتھ آسمانس سٔروما
زمانَن پٔنُن روش بدٕلوو کرِس کیاہ
بڑٕژزبن منٛز چھوٚنےٚ ناو کوٚت واتہٕ ناوَن
طمع بس طمع، خام طمعہن چھےٚ بانٛبرٕ
چھِ انہارٕ ڈٕلۍ ہتی، انہار ساٗری
کنٛن تھوٚپ اُچھن پٕٹ وُجوٗدٕچ وبٕژھے بس
فقط موت لٔلہٕ وان کھوٚنہِ کرٕھی قاٗلِب
نہٕ وار وُٹھ مُژرنس نہٕ اوٚش ترٛاوِنس وَتھ
بٔرن کُس اکھاہ لول شُری بول باشس
گٔمژ سوٚنچہِ کُل اَز چھِ چھوکہٕ داٗوی یکسر
گٔرکھ تانہٕ باگےٚ ہوٕہَس تہٕ آبس

توٚے ییٚنہٕ چھہِ آمتٕ کرٕ یہٕشٕبن کتھن منٛز

چھٕنتھ زِندٕ گٲنی چھےٚ اَنمانہٕ ڈٲجرٕ

نظر تھامہِ گاٹجٕ تہٕ نبٕنگِتھ گٕرٕ زبو

تَمن کیٛاہ دِمو آسہٕ چھہِ یم راتھ زامتٕ

ژھر بر، بس ژھر برٕ بس نہٕ آسُن نہٕ باسُن

ژھر بر، طالعِ ہبس ور، ژھر بر بڈ حماقتھ

ژھر بر، بس دِوان زِندٕگی دژوت موٗلن

ژھر بر گوَ لوٚلچ کتھےٚ راوٕ راوٕنی

ژھر بر گوَ یژھ، پژھ تہٕ ستھ راوٕ راوٕنی ۔

*

ژھوٚتن چھٕم ہوٗنز زٔتھن رادا اکشر ۔

دوَن، دوٚرن پھٕلِم ٹلِ پاد اکشر

مےٚ چھٕم ازٕ راوٕجٕ پانس پٔننی پژھ

اوَے روزَن بہٕ چھس ناشاد اکشر

*

پاٹھ دی ژھۍ

مِژھج ستھ بیٚیہِ سُے اکھ ساتھ رنبہٕ وُن

منزأتھی مَنز یام پھٕر ستوَ ہیٚوت گِنڈن مےٚ

ونےٚ کیٛاہ ہے، تُوٗمے عالم مےٚ ڈیوٗ ٹھُم

زٕژَن ہُنٛد زوٗل ژوپاسے گاشہِ ورشُن

سو ممتا ماجہِ ہٕژ کوچھ، ییٚنٛدر ءگس ءگس

تہٕ گُنہِ گُنہِ گرٕنز پتہٕ بیٚیہِ میٹھی تےٚ ماہ

وُرُن وتھُرن فقط لول، مایہ، شفقتھ

دوہس دٕو دَو تہٕ شامس گِنڈنہِ نیرُن

سو شُری پنگتھ تہِ سنگتھ ژاٹہٕ ہاچِ

خوشامد پھُٹی تہٕ بیٚیہِ کوٚژھی اُٹھ روٗستے

کھسان لوسان روَ روٗد آسمانس

پکان روٗدُس پکان روٗدُس بہٕ پیٚہم

سُہ موٚت یاوُن جوانی دُپہرک دوہ

مژُر، مُستی، تکوٗر بیٚیہِ پان پاُرن

مُدے گنڈی تھے وُچھَن گتی جن تہٕ لگی لن
بہتھ منز سبز زارن شالہٕ مارن
دِلچ شیہلتھ تہٕ ڈل سأ لُک سُہ منظر
پرٕی ونہٕ ہے اندر زن پرٕی یہٕ گوُ ناہ
تہٕ رئنی آرک سُہ شرٛونی زن ہکچہٕ گینڈُ نا
قداور ژھاے، ژھاتی پوشہٕ تھرِ پأتی
وُچھم سُہ تہٕ دوہ ژوپاسے پھلیہٕ وَن اوس
دوہن گیہ بٕرنزی تہٕ راتژن ژِہی گرشھان رۄ دی
کلس اتھ دِتھ سوران رۄ دُس بہٕ کیٛاہتام
ژٕلم پاڑدی ژِہی یم اونگجہٕ زالبٕ

*

ژٕ پانئے تھَو پھَن آباد دُنیاہ
کرکھ کینہہ رُت دِپی تتھ داد دُنیاہ
گلو تی زندگیہٕ یموے ہلم یوٛر
کرن تمنے چھُ ازتام یاد دُنیاہ

*

یاڈ ووٗ تُر

وزان اوس کوٗنُر

یِہ وَن چھیٖپہٕ مَنٛز اوس کران واوشی شی
دجن مَنٛز بَرِتھ بتہٕ، آنٛچار تہٕ ژیٹنٛیٛ
سو رہکأری زنانن ہٕنٛزے سحر وقتن
تہٕ بالبن کھسہٕ وُن یِہنٛد گٔتی جہِ ونہٕ وُن
پِوان سِری یِہ اوس ہندِ کوربن تہِ نادَس
سو میٔانی گامہٕ کول اُس دِوان زیر سازس
یِہ یاوَن مٔژ اُس ووشلن تہٕ مندٕچھن
بٔٹھبن پوش پھٔلمتی زن دوو نالس
یِہ اُس زن تہٕ مہارٕنٛی وٕیگی پھرِ آمٕژ
ونئے کیٛاہ مےٚ کوٗتاہ کال ڈیٛنشنس گو
تِمن وِری کمِن ہُنٛد سُے تیمبرِ زوٗلاہ
تہٕ زن پوٗز گرٕمژ ٹکبہٕ ہأری شینس
تہٕ گُل شاپھ شوٗنٛگمتی کیٛاہتام اُشُد کبھتھ
وتن راٗ چھدرمانہٕ شہمار نہٕ راکھبس

سُہ سوٗنتُک ہوا شۄبہٕ وِنی اۄبرٕ راٹھا

ژٕنٛدن گُلہِ پٔتی اُس وٕنٛدس ژٕوٗرِ رۄزِتھ

ژٕنٛز پوشنےٚ ہٕنٛدِ پِنٛگ آو آوا

سُہ اَسہٕ وُن، رنبہٕ وُن مدُن نوٚو بہارا

سُہ پھرِ سالہٕ آمُت مہاراز ہوٗور

تِمس سورمہٕ اُچھ، مأنٛزِ گلی، غازٕ رویس

عِطر نافہ مُلی تھےٚ ژووأپأری پھیرن

وٕنےٚ کیٛاہ مےٚ کوتاہ کال ڈیٛنشنس گوٚ

سُہ سونہأری اونٛد پوٚکھ سُہ ژھأیِل سُہ شامُل

سُہ خوشبوے کتھن ہُنٛد تہٕ مدٕ ماُتی یاوُن

سُہ سورٕ ملی شہرس ہوسناکھ ءگس گژھ

سرِ ہلی وُٹھ، کرٕ لی اُچھ وچھس پیٹھ امبرٕ ی زن

سُہ نُنٛدٕ بون گُلشن تہٕ لوٚ پوشنےٚ پیٹھ

ژووأپأری کوٚرمُت گمُی موختہٕ ورشُن

مُرِ ھلی راتھ تےٚ دوہہ تہٕ وُپھل جوانی

سو رحمتھ، عنایتھ، سخاوتھ، ییہٕ دیہ ہٕنز

اُچھن منٛز مُروتھ دِلن منٛز سو شفقتھ

وٕنےٚ کیٛاہ مےٚ کوتاہ کال ڈیٛنشنس گوٚ

*

غزل

42

ییلہِ أنٛدرِم أنٛد رُٹھ میزٔ راوبم
تیلہِ وُنتم اَڈ کونہٕ لیکھہٕ غزل
ییلہِ وٕنی وٕنی کتھ کٔنی پٔتی تژاوبم
تیلہِ وُنتم اَڈ کونہٕ لیکھہٕ غزل
یِم ناز وادا چأنی چیشٕمن پٹھ
رُم شیشس سپدٕنی سہل چھِ ما
ییلہِ اَز ماٗوِتھ بیٚیہِ اَز ماوبم
تیلہِ وُنتم اَڈ کونہٕ لیکھہٕ غزل
ییلہِ آسبم زبو دِنی ایحساسَن
ییلہِ ہاوُن آسبم زوٗل وچھک
ییلہِ زأنتھ مأنتھ ووشہٕ لاوبم
تیلہِ وُنتم اَڈ کونہٕ لیکھہ غزل
ییلہِ ہاوس داوس لگی ساری
گُل اَڈٕ پھٔلی پھولنَس وُٹھ پھیشَن
ییلہِ لُکہِ ویہہٕ وٕژ تھرِ شبناوبم
تیلہِ وُنتم اَڈ کونہٕ لیکھہِ غزل

یِیلہِ سۄنچہِ ڈلس کھسہِ ژہٹھ بُٹھی پٹھ

نتہِ منہِ سئدرس لگہِ لہرن مان

یِیلہِ الغائبہِ گُنہِ وُٹھ گُملاوبم

تیلہِ وۄنتم اَدِ کونہِ لیکھہِ غزل

یِیلہِ أشہِ قطرن لگہِ وسنس ٹھاکھ

یِیلہِ جامن دِیُن آسہِ چاکھ گوناہ

یِیلہِ ارمان أندری ریہہِ ناوبم

تیلہِ وۄنتم اَدِ کونہِ لیکھہِ غزل

یِیلہِ اَکھ اَکھ شاہ پیٚہِ گۄنزِتھ ہیٚون

بیٚہِ اکہِ اَکہِ کتھِ گُمہ شہران گژھبم

یِیلہِ پردبن ستی لرِ لۄر تھاوبم

تیلہِ وۄنتم اَدِ کونہِ لیکھہِ غزل

یِیلہِ سوزس سازس گۄڈھِ مِلہِ ون

یِیلہِ لولس اَتھ پیہِ زپرو بم

یِیلہِ لفظس لفظس غزلاوبم

تیلہِ وۄنتم اَدِ کونہِ لیکھہِ غزل

یہِ چھُ مۄختہِ جرن یہِ چھُ جگرِ کرُن

یہِ چھُ ریشم ہلمس نار برُن

یِیلہِ ژیٚنن ژِترُن وُپھہِ ناوبم

تیٖلہٕ وٕنتم اَدٕ کوٚنہٕ لیکھٕہ غزل

یہٕ چھُ کرٛ شاہ جلون ہُنٛد ساگرٛ

یہٕ چھُ منہٕ ژھاین زٕ ژٕ زوٗل گرُن

ییٖلہٕ پِژھ ہش کتھ کانٛہہ ہیچھناوِہم

تیٖلہٕ وٕنتم اَدٕ کوٚنہٕ لیکھٕہ غزل

*

چھُ مٕل اَنس، منَس کرٛ یہنٛیار تھاوُن

کھوچرٛ نیتس، حسد، دوٗ گنٛیار تھاوُن

یہٕ جسم و جان چھے بس اکھ امانتھ

پزی مازانٛہہ تہٕ اتھ کانٛہہ بار تھاوُن

*

ژٕ چھکھ ساقۍ ژٕ ےٚ چھے موے خانہٕ تابین

ژھٹان محفِل مُشک، پیمانہٕ رنگین

مےٚ گُن تیٚے ترٛاوِ ہکھ اڈٕ ییٚچ نظر اکھ

مےٚ ماگژھِ ہے رِندن منٛز رژھ تہٕ توٚہین

*

بختہٕ بڈٕ

پزٕر ٹٹھٕ وَن مےٚ ما چھم چارٕ ونہٕ نَس
نہٕ چھبس مجبوٗر پیٚیی اَز گُن ژےٚ تھاوُن
پیوان پیٚتہٕ تھنہٕ دوٚہے دُردانہٕ کِتھیاہ
مگر زبنہٕ میانہٕ ژٕے وَن کٕھژ نہٕ کس وژٕہہ
شژٕ پتھ میانی گٕرکھ لٕژھ بُزی مُشتھ گوکھ
بہٕ چھبس رٕحمت تہٕ دردِل کُل زمانس
یہٕ میوٗن آسُن چھُ آسُن کایناتک
مےٚ روٚس لگہِ ژھٕبن زبنس، زُونس تہٕ سمیَس
صدف چھبس لولہِ اندر دُردانہٕ للہٕ وان
أچھن ہُند نوٗر بےٚ سروٗر بےٚ چھبس
بہٕ چھبس مأج، ماس، پھوٚپھ، بیٚنہٕ، کوٗر، بےٚ چھبس
زمانس دِیُت چھُ میوٗنے "شوبھ شفقتھ"
بہٕ چھبس شکھتی دِوان چھبس سَنگ حیاتس
حوا چھبس آدمس اتھٕ روٚٹ کوٚرُم نا

أچھن شۍجار، دِلن ہُنٛد لول بٕے چھبس

بنان چھبس مأج پدٕبن تل چھُم مےٚ جنت

بنان چھبس بیٚنہِ تہٕ میٛون وۄہار شفقتھ

بنان چھبس کوٗر پیغمبرن تہِ رٔحمت

بُنتھ پۄپھ، ماس چھبس بٕے مامے موحبتھ

سراپا چھبس بہٕ دیہٕ گتھ بڈٕ عنایتھ

*

زبان اے ڈُج تہٕ پتہِ کتھٕ گٔنز سعبالو

اگر ڈۆل کھور تہٕ کڑاہ پامہٕ ژالو

کتھن، کوتھ ییٚتہِ بناوَن وأُلی واراہ

مژر تلمُت مےٚ چھُم یمٕوے خیالو

*

بٕے پرٛژھ سفراہ نہٕ گنہِ میلہٕ گٔنز نہٕ منٛزِل

پکُن، راأُژو دوہو ستبن چھُ مین

پگاہ کیُتھ آسہِ دُنٛیاہ گس امیٚک غم

یہِ سیچ تژاے ونساُ گس چھُ ژین

*

غزل

☆

حال مثونے دماہ وُچھ زِ ہے
نتہ یہ حُسنگ بژما وُچھ زِ ہے

ہاوس زاہ مے اوسا شُمار
ووژی نہ بلکُل طمع وُچھ زِ ہے

بیٖتہِ چھُ سورُ ے بنے پژھ بے بقا
گاش پھولہِ وُن شمع وُچھ زِ ہے

گاش چیٖشمن مے چھُم آش چانٔی
ٹوٹھ چونُے غماہ وُچھ زِ ہے

مالہِ اَشہِ چے ژےٚ تژاوے بہٕ نالۍ
چھُم اَچھن منز جمع وُچھ زِ ہے

چوٗن آسُن چھُ آسُن یہ مثون
زن تہٕ مازس نماہ وُچھ زِ ہے

دِل پھُٹُن ہے سہل کتھ چھے ما
گیہِ یہ شیٖشس رُما وُچھ زِ ہے

میٹھ غزلاہ چھُ ساگر لبکھان
لولہِ سازس بماہ وُچھ زِ ہے

☆

برس گوو ژھس سٕہ دِلبر آو شاید
مےٚ از نیریم دِلُک شر آو شاید

زِٔژَن انبار سٔرٔن شمار گرٕی گرٕی
مےٚ دوشوٚ ے چیٚشمہٕ چھُم تر آو شاید

مٔژِھلی گتھ زوٗنہٕ راُژن، براُنٹی کٕتیاہ
ژووا پور مُشکہٕ اِدفر آو شاید

دِلس کیٛاہ! غم مےٚ تھوٚوَنم شیرِ لاگُن
مےٚ نظرن مَنٛز چھُ محشر آو شاید

دِوان چھیٚپہٕ پان رٕنبہٕ وِنٛی کٕتی تارَکھ
کرن زٕژٕ زوٗل سُنگر آو شاید

تمِٕس از یُن اَما ووٚن کٔمی زمانس
وَنَن چھِم واوہ باثر آو شاید

جووٗن لوٗلُک امارِچ ریٛہہ سلامتھ
رٔچھِتھ چھِم خابہٕ اثر آو شاید

دِلچ دُبراے تیزِ یے یَم یہ گٔیہٕ کتھ
وَنَن ساگرؔ ستم گر آو شاید

☆

پٔژھا زِنٛدٕگی لاجواب کوٚنٕہ ونٕہ ہَس
چھُ تاُبیٖر روٚسُتے یہِ خاب کوٚنٕہ ونٕہ ہَس

سُہ موختار بہٕ چھُس بنٛدٕ مجبور بے بس
مےٚ تامتھ چھُ کیاہ تار ووتھِ ہمم تہٕ پٔژھ ہَس
مےٚ ئلمِ مٔتہِ گوناہ تےٚ ثواب کوٚنٕہ ونٕہ ہَس

پھولان گُل چھِ آبس تہٕ گُلزار نارس
کران سال وٛندے وُچھ تہٕ سوٛنٛتس بہارس
بےٚ سوکھ ما کنٛڈ بن پیٚٹھ گُلاب کوٚنٕہ ونٕہ ہَس

نٕہ چھُم صُبحچی پٔژے نٕہ چھُم شامہٕ پچی لےٚ
اگر چھُم تہٕ چھُم بس دِلس اکھ تیٚشٕز شےٚ
توٚے چھُس زرَن یِم عذاب کوٚنٕہ ونٕہ ہَس

اگر واش کڈِ ہے سو خمدار مولیس
اگر پرِ ڈ تُلہِ ہے سو اَتھ ناز رویس
دِلس چھم یِوٚ ہے اِضطراب کونہٕ ونہٕ ہَس

مژ ر آم دِلہِ رکس قرارس یہٕ ونہٕ کیٚاہ
مےٚ چھاوارتِس بالہٕ یارس یہٕ ونہٕ کیٚاہ
قیامتھ یہِ کھسہٕ وُن شباب کونہٕ ونہٕ ہَس

تربس فِکرِ ییلہِ بڑو ٹھ گنہِ اُنہٕ تھاوس
یہِ دِل میون پتھے ماساُ لوٚ گمت چھُ داوس
نتہٕس اِڈ مےٚ کوتاہ چھُ تاب کونہٕ ونہٕ ہَس

رنگھ شکھ ژِ ییلہِ تیلہِ پژھے راوٕ راوکھ
تھوٚکھ زنڈ ستھ زِنڈگی شوٗلہِ ناوکھ
چھُ مالول گنہِ زٕنگی سراب کونہٕ ونہٕ ہَس

سراپا تُنڈ اُکھ تصوٗر چھُ **ساگرؔ**
ژےٚ چھے جانِ جانان تہٕ رہبر سہٕ دِلبر
تھوٚکھ کتھ غمن ہُنڈ حِساب کونہٕ ونہٕ ہَس

☆

یِیلہِ گٲر، گٲر ایحساپچ کتھ
پرِ دِلہِ گٲر ایخلاصچ کتھ

تٕمہِ وِزِ پیٹرُن پوٚو پانس
یِیلہِ گٲر گُنہِ وَسواپچ کتھ

اَز تام زانہہ کر ژبتہٕ بژم گوٚ
تھٕدِ گٲر تنٛدِ برداپچ کتھ

گٲنڈی تھرِ پوشن، وٕنی گٲنز شیٚچھ
زِندٕگی چھا أطلاپچ کتھ

لوٚب گُن روٗزِتھ گٲمی کیٚاہ لوٚب
لبہٕ نَے گٲر نبہٕ لاپچ کتھ

تام وٚوتھ کھوچرس سوٗرے بوٗش
یام کہٕوچہٕ وٕنی پاپچ کتھ

ساگر سمیس دِلِ چھا گٲنز
گٲرِ اکہ دوہہٕ اِنصافچ کتھ

☆

تمٗ کوٗر وادن ڈٗلی ڈٗلی طے
مے تۃِ کوٗر اَز وَچھ ڈٗلی ڈٗلی طے

شمہن تھک ما کوٗڑ دژنَس
أمٗ کوٗر اُءخر گلوٗ گلوٗ طے

رُت گوَ داغا للہٖ نوٗم
نتۃٖ کیاہ کرِہا ٹیٗم ٹیٗم طے

چٔھپے چٔھپے ما پھُٹ چبنۃٖ چی تژلیش
تمٗ ہٖندِ اتھ کوٗر أکی گلوٗ طے

منصوٗر ما کھوٗت ٹیٗم دارس
ژٖ تۃِ کر منٗزِل ژھٗلی ٹیٗم طے

موٗنگمس وصلک داما اَکھ
دوٗ ینم کرِہکھ ؤلی ؤلی طے

تمہِ ووند لالس پَنۃٖ نُے گاش
یشمٖ زَلہِ کوٗر پھٗلی پھٗلی طے

ونہِ کیاہ ساگرؔ لوٗب گُن روٗد
کرِہے کیاہ اَتھٖ مٗلی مٗلی طے

(6)

☆

وَن ساٗ ہے کیٛاہ پٔمن زاۓوی جارن کرَکھ
خام روزکھ تہٕ کیٛاہ پوٚختہٕ کارن کرَکھ

جام بٔری بٔری تھٔوِن بۄ وٕنٛھ کنہِ سارِنے
چوٚن چھُ گٔس گٔس تہٕ کیٛاہ زن اشارن کرَکھ

زِیٛوٛٹھ تےَ کرٛیوٛٹھ سفراہ کڑٛن چھے مگر
گٔنڈی چھِ وتھرِ تھ وتن کیٛاہ وُ جارن کرَکھ

یِیٛتہِ چھِ عشقس جوٚنٛوٛنس ہتی اۆڈرن
ہوش تھوہکھ مگر کیٛاہ نظارَن کرَکھ

انگ زخمن کھٔسِتھ ونتہٕ کیٛاہ سۆد چھے
چھُکھ ژٕ ننہٕ دور کیٛاہ خارٕ زارن کرَکھ

واش زُلفن کٔڈِتھ زن پٔنُن روے کھٹکھ
ون تہٕ مرہم ژٕ گُس دِل اَزارن کرَکھ

ژۆ رِتھوَ ہکھ تہٕ گُس گُس انگ وَن تھوَکھ
پوش پھٔلی ہتی ژٕے چھی کیٛاہ بہارن کرَکھ

اَزچھِ **ساگرؔ** سیٛز کتھ کرٕنس تہِ ضعاف
کاٚنسہِ ونہٕ ہکھ تہٕ کیٛاہ پہرٕ دارن کرَکھ

☆

مُژھج مزٕ دار لٕے ورتاو غزل لیکھ
یہٕ دو گنیار اوم پن ابسا و غزل لیکھ

مژر، مُستی تہٕ انگہٕ انگہٕ ریہہ قیامت
سو أندرِم دگ ہنا وتراو غزل لیکھ

کنڈ بن پیٹھ وُچھ گولا بس موکھ چھٔ اسُون
اَمی انمانہٕ دِل شیٛہلاو غزل لیکھ

بُنن، گدرُن پنٕن، سنہٕ وُن وُنن چھے
قلم تلٕ دم ہنا ستہبلاو غزل لیکھ

پھٹِن پیمانہٕ، موے خانن لگِن تارٔی
تلا ساقیٖ مہٕ ووٕنی پچھتاو غزل لیکھ

وُچھم وِری کم چھِ سونتَے کأر تومرِتھ
کرَکھ ہر دِس کتھ یٔلی گراو، غزل لیکھ

ژٔلکھ کوٕت زِندٕگی نشہٕ ہے ژٕ لوسکھ
حقیقتھ وُچھ تہٕ أچھ مُژراو غزل لیکھ

رِچھن داغو نشے دامانہٕ **ساگر**
یہٕ میأنی کتھ مہ سأمُتراو غزل لیکھ

☆

عشقس ییٚلہِ وولہِ ساوِ ھنم
اَکھ عالم نژِ ناوِ صنم

مائزِ اتھوَ ییٚلہِ دِیہِ مضراب
سازس کتھِ کرِ ناوِ صنم

صُبحُک شبنم، وُچھ شیٚہلتھ
ووتھِ وِنی ریٚہہ ژھیوٚ راوِ صنم

ہلتھ کم دژاٗمتی موچھِ مَنٛز زُو
کس کس ووِنی ازماوِ صنم

آدن موکلیوٚو وادَن مَنٛز
گمی ہنٛز دژِے اَزہاوِ صنم

آمین پنہٕ نےٚ چھم گَنڈِ گنڈ
شاید ما ابساوِ صنم

کم کم ہاوس ووپداٗوِتھ
بیٚیہِ کیٚاہ زن ووپداوِ صنم

ساگر طالع زوراوار
وُچھ سأ کس منہٕ ناوِ صنم

☆

ۄنٛ مس ییٚلہِ لوکچارٕچ کتھ
دۄ پنہٕ ژٕھ نبہٕ نارٕچ کتھ

دۄ پمس زاہ کر بۄزتھ میۆن
دۄ پنہٕ ییہٕ گیہٕ اِظہارٕچ کتھ

تھو ساٗ، مےٚ ہساٗ پٔڑز نوٗ کھ
اِو ساٗئیہٕ گیہٕ گاٹہٕ جارٕچ کتھ

تھلہِ تھلہِ ۄچھہٕ ہےَ سروِ قدس
ژٕھ ساٗ اَمہِ امارٕچ کتھ

ٹلہٕ ہاپُرخاش، ہِر گژِھ فاش
کتھِ کتھِ بنہِ پردارٕچ کتھ

ترٛ ووُم سورُ ہے پٔرٛ ووُم کیاہ
اٗژتھ بییہٕ سمسارٕچ کتھ

گٔنٛز چھنہٕ اُخر میونُے دِل
کر ووٗنی کر، مِلہٕ ہارٕچ کتھ

ساگرؔ کرساٗ زخمن راُچھ
ژٕھ ووٗنی ژٕھ بلغارٕچ کتھ

☆

مےٚ باسان چھُم دِلچ دُبراے بدٕلے
تمِٕس زُلفن چھِٹنا اَز گژاے بدٕلے

خُمارن جاے رٕٹ، مٕنز باگ چیٚشمن
توَے نظرن تمِٕس اَز ترٛاے بدٕلے

قیامت سرٕو قَد سوٚنبُل پریشان
یمِن میٚحراُبِ بمُن ہٕنْدی نیٛاے بدٕلے

گٕژن مٕنز باگ وُچھم زن گاش پھوٚلمُت
مگر تاُپہر خابن دژاے بدٕلے

خیالا چھوٚن موٗلُل سرمایہِ چھُم نا
غمُک ساُلاب اَچھِ دَدٕ راے بدٕلے

یہِ دوٗربر چھوٚن ژاُلن کرٛوٗٹھ کوتاہ
یِتھِےٚ ووٚنمس تمِٕس گیہٕ راے بدٕلے

کتھَن میٛانبن دِتُھ کنہٕ ڈول زاُنتھ
ژےٚ ماترٕ اُوتھ وَنیٚ زاہ داے بدٕلے

چھُ **ساگر** زِندٕ روزُن اکھ کرامتھ
توَے لسنَس چھُ حاجتھ آے بدٕلے

☆

رٔچھم اکھ آش کم سامانۂ زاُلم
مےٗ مایم پوشہِ مُتٔ زاہ ہوشہِ ڈاُلم

دِلا! معنے اَز پڑٔ ژھوے پڑٔژھو کس
کرن چھا سیوٗد، کتھن تاُویل عاُلم

دپان تقدیر لیکھِتھ آسن اتھن پٹھ
مےٗ کر روزم اَتھن ۂنزٔ رِکھٔ تہِ ساُلم

نوا بدلیو، ہوا بدلیو، بڑٔ ژوٗبن مَنٛز
ثواب پانس مےٗ ئلی اٹۂ بارِ کھاُلم

سُہ گُس اَکھ روٗد ییٚتہِ پنٔہ نبن حدن منٛز
مدن وارو تہِ کر زانٔہہ وادٔ پاُلم

مےٗ ارکھٔلی ہے کوٚرم ژندنک یہِ پےٚ وند
مےٗ نٔینگلم ویٚہہ تہٕ کیتاہ نار ژاُلم

زمانکی آکھ شولن چھِم مےٗ سینس
مےٗ مایم ملی اُنم اَسمانۂ واُلم

تھکُن ساگر چھےٗ ماکتھ زِنٛدِگی ۂنز
ژھوکیمتی شاہ توٚے کنٔز بییٚہ سنبھاُلم

☆

ہٕرِتھ ہأرِتھ چھِ اَز بیگانہٕ انٛد گٔن
یہِ وُچھ گیہِ ہایہِ کم دُردانہٕ انٛد گٔن

شمع دۄد پانہٕ، اَنہِ گٔڈ گٔر کٔنن تھپَھ
وُچھِن ڈٕزی ڈٕزی پیمتی پروانہٕ انٛد گٔن

مےٚ زوٗنُم اَز، چھُ تنگدِل کوٗت ساقیٕ
تھۄوٗن زاٗنِتھ یہِ میۆن پیمانہٕ انٛد گٔن

چھِ درشن دارِ تل وُنہِ آشہِ کِتیاہ
دنٛدن تل زیوٕ ژھٕلِتھ دیوانہٕ انٛد گٔن

پَزر گوٗیی، یہِ ما گٔیہِ بے نیاٗزی
ہِنتھ اَز ہبتھ پٔنٕنی ہم خانہٕ انٛد گٔن

وتن پٹھ کم چھِ، کم مَژ محل خانن
وُچھِتھ، روٗشِتھ ہِنتھ جانانہٕ انٛد گٔن

چھُ گُس یَس ناٗلی چھَنہٕ زنٛجیر پانس
ژٕٹن ییٚتہِ خال کاٗنٛہہ زولانہٕ انٛد گٔن

ہیٚنٛچھِن **ساگرؔ** خبر کتہِ بے نیازی
وۄنُس گٔمی بیٚہہ دِنتھ دامانہٕ انٛد گٔن

☆

کوٗت تام وُنہِ للہِ ناوٗو نار
ولہِ پانے ژھیوٗ راوٗو نار

وہ ہے وہ ہے کرنس رٗوزاشوٗب
کس کس أندرِم ہاوٗو نار

بُتراتھ سأرے نارِ ے نار
ونسأ کتہِ شیہلاوٗو نار

پانس پیٹھ بس تھاوٗو پژھ
یاد پژہلاوُن تھاوٗو نار

اکھ اکھ آہ سون اکھ اکھ الاو
دِیُت یمِ تسی پُشراوو نار

دوٗ بنہِ دوزُخ بیٛہِ فِردوس
اَمہِ پژھ اُسی دبتہِ راوٗو نار

پٔتی گژھ ساگر پانٔژ اُلی واو
ییٚتہِ ییلہِ اُسی وٚتراوو نار

☆

دِلچ فرحتھ ۆُں کمہِ استانہٕ ژھارو
سکوٗنچ گرٕ تہِ کمہِ اَنہِ مانہٕ ژھارو

بٕرتھ بازرتہٕ پرٛتھ کانٛہہ چیز دسیاب
مگر اَکھ لول لتہِ کمہِ وانہٕ ژھارو

زربن وانبن کلے مٕژ زبوٕ قیامت
ۆُں کس نِشہِ اَسی موٗللی دُردانہٕ ژھارو

سیاہ ژادریہٕ اوٗبرٕچ گاشہٕ کامن
پرٛزلہٕ وُن روتہِ کمہِ اسمانہٕ ژھارو

رگن ہُند رتھ ونٛدُن وبٕہ ہار کاٗشر
ریٖشت کوٚت گووتہٕ کمہِ استانہٕ ژھارو

رٕٹتھ دامن رِگرو تھاوِتھ پٔژن پان
تھٔوتھ کلہٕ تھوٚ دۆُں کُس یارانہٕ ژھارو

حُقیقتھ زیٚون مرُن سفرُک یہٕ عالم
ۆُلو زِنٛدِ روزٕنکی سامانہٕ ژھارو

چھُ **ساگر** سنگرن کالے پرٛژھن اَز
نِگاہ کمہِ آیہٕ ییٚتہِ نوٗرانہٕ ژھارو

☆

مژر لولُگ مے گوژھ روزُن سلامتھ

رٔسج تے بیٚیہِ مُژھج تمٔی ءسژ شرارتھ

سمن بل رأوی گوٚمُت از کوچہِ پھیرُ چھم

پیٚوان شاہ کھارنُس تام ہیوٚن اِجازتھ

تھِوم طوٗفان زمانٔکی لونچہِ گنٛڈی گنٛڈی

یہِ گیہِ اَمہِ چانہِ لوٗچِ اکھ کرامتھ

مژر لوگُم مے شیرس ڈأُلی زاُنتھ

جنٛون رٔژھرِتھ مے تھوٚو چونٔے امانتھ

وتن ہٕندی تاپہِ ٹیکی گمٔی وَرگہِ لأُدِم

اماکس اوس میٚے ءستَبن عداوتھ

کنٛڈ بن سورخی وُنہِ اَمہِ میٚانہِ خوٚنٛچ

وچھِم ! زونم مے لولس گیہِ اِجابتھ

متھیوٗ مُت واو ییٚلہِ مُشکاوِ اوٚنٛد پوٚکھ

تسنٛدِ ینہِ پچی یہِ آسم ئنٔی بشارتھ

دِلُگ ہمدم فقط اکھ غم چھُ **ساگرؔ**

غنیمتھ زانٛھی وۄش چیشمن تژاوِتھ

☆

روپڑی یم شیپۂ سنگر شولہٕ ناوِم
کلے ہتی طوتۂ کم کم بولہٕ ناوِم

کرن چھس کتھ أزِچ، چھم ستھ مے پکھچ
مے کر ارمان پلنز زانہہ نیئنڈرِ ساوِم

گوٗمت بتھی پھیرِ چھ تارک نب ونے کیاہ
مے کم کم شالی تارکھ أی تہٕ ہاوِم

أنڈرِی دم پھٹی نیرِی زانہہ باس ذیٚت ما
تھرِم تارکھ تہٕ گنڈی گنڈی لونچہٕ تھاوِم

نہٕ لۍ روٗز پوشہٕ نولن نۍ چھِ پوشے
خبر کمی ژھاگی بلبل کاسہٕ ناوِم

مے شاید پھیرِ طالع تی دپن چھِم
نیازن تۍ نذرن گنڈ مے تراوِم

گرِتھ تاوِیزٕ میانے کتھ ژٕ تھاوکھ
أشارن منز توٚے یم سپر باوِم

اگر پلہٕ ہی ژے ساگرؔ تس ژٕ ونہٕ ہکھ
ے از تامتھ کھٹِتھ یم راز تھاوِم

☆

ییٚتہِ کتہِ چھِ سمکھان دوس مٕٹھر بان وَتَن پٮ۪ٹھ
سمکھان کُنہِ کُنہِ کانٛہہ نہٕ کانٛہہ اژان وتن پٮ۪ٹھ

طالع چھےٚ بدل کتھ تہٕ نتہٕ گردِش یہِ زمانٕچ
کم خانہٕ مائلی بے حال از حارّان وَتَن پٮ۪ٹھ

کم ژھایہِ ہٲلی گیہِ پاٚدٕ اماہ کُس چھُ سنٛن اَتھ
مرِدٕ ماز کھوان کُمی نہٕ وُچھ انسان وَتَن پٮ۪ٹھ

شرمندٕ گی اَکھ دانٛی سو کرِدٕ چتدٕ یارن منٛز
گیہِ طوطٕ کلی از کاو یتہِ بولان وَتَن پٮ۪ٹھ

پھیشان کم وُٹھ، کم چھِ ہنٛتھ محل خانن منٛز
یم اُسی تیشل تم چھِ اِز بچھان وَتَن پٮ۪ٹھ

کربلہِ یہِ دِلُک دود، ژلہِ کردَگ، یہِ پرٕ ژھیٖومس
دوٚ پنم کُٹھن چھا از اَمٕچک درمان وَتَن پٮ۪ٹھ

ٹکنےٚ ژےٚ **ساگر** پھوتہِ اگر پان مولہٕ ناوَکھ
ییٚتہِ کُس نہٕ وہرِتھ از پٕژن دامانہٕ وَتَن پٮ۪ٹھ

☆

نیٚنڈرِ مُتی کتہِ نیٚنڈرِ اَز تام یار ؤتھی
سوݜتہِ واوَے کیٛاژِ مدِ سبزار ؤتھی

آو ییٚلہِ طوٗفان تھاوبتھ اُچھ ؤٹِتھ
نکھِ اَمہِ ءستی کر سنا آزار ؤتھی

حالِ دِل ونہِ ہکھ مگر ییٚتہِ کس ونکھ
شانہِ وِبے پبٹھ کس اَکس ییٚتہِ بار ؤتھی

ہؤل ہاے زؤلی زالےَ اَز ژوپاٗری
شانڈوِ ے تلہِ یام یم شہمار ؤتھی

رَو دوہےَ کھوٚت توتہِ ییٚتہِ گاشک طمع
ژونگ ہاوِنہِ ما توَے دگدار ؤتھی

شوقہِ کنبن ٹوٗربن دوہےَ پیٚتہِ سوٗرِ دگ
ہا یہِ گیہِ ہاوس تہِ مدِ گلزار ؤتھی

داوِ ہاوس لگی اُچھن ماکوٚرمےٚ سژٚیہہ
ژیٚہہ ہیٚژن، سوٗرس تہِ کم گٹہِ کار ؤتھی

وُنہِ تہِ ساگرؔ چھکھ ژِکتھ مُدیاگٗنڈِتھ
کرشکر اَسہِ توتہِ ہر جاٗئی شار ؤتھی

☆

ترٕنی ووش یا اژٕچ وہراتھ لیکھو
مَتے ژٕتی دوہہ تہٕ بیٚیہٕ پھ راتھ لیکھو

وَٕنٹسی یم شوق اَڈٕ ژٕڈ لاوی ارمان
وٕں گس روشو، زَمانٕچ ذات لیکھو

کتھن زاگے تہٕ گتھِ گتھِ ورگہٕ باگے
سَراپا، کم تہٕ، کم واقعات لیکھو

چھےٚ کوس گنڈ گنڈ یمن آمبن پٹَن وونی
چھےٚ کوس آش، یم کٹٕ ڑی حالات لیکھو

چھُ گس اَزآب چیٚشمن بیٚیہٕ دِلس سٕزیٚہہ
تہٕ تیٚلہِ گتھ کتی مُشلی جذبات لیکھو

سنگر وو شلن رنگ ڈٕلہِ زٕونہِ رویس
نہٕ چھو کہٕ لد دوہ نہٕ دکہٕ زد راتھ لیکھو

یہٕ روتُل ماچھُ روزن وول ساگرؔ
نوٚوُے کھسہِ روَسو نہٕ ہاُری ساعت لیکھو

Imp.
Positive

☆

یِم شوق، یِم امار، یہِ دِل چاۓنی سخاوتھ
یتھ بُتلہِ پێٹھ اَز میٖون زُوٗن چاۓنی عنایَتھ

اَز وُچھتہٕ کُنٕے زۆن چھُ اند گُن دو دو بتراوَن
در دِل بٔنتھ ییٚلہِ دژاو، گیٚس ناٗلی رفاتھ

ڈٔلی ہوشہِ کۆستۆری پوشہٕ نۆلن زبو چھِ کلیمٕژ
نۆو روش وُچھتھ روزِ ہے کتہِ پژون سلامتھ

کٲمی تام وۆن، کٲمی تام گٲر اِفشایہِ اند رِم کتھ
اَز رِنٛدٕ زاہد! عابدو مٔشرٲو عبادتھ

تژرَن اگر کۆڈ کاڈ خبر آسہِ کیا ڈینٛشُن
یکھ کلہٕ تۆمرِتھ ئلۍ لگی اِلزامِ بغاوتھ

مرنس تہٕ زُونس، گٹہِ گاشس ژٕج نہٕ زانہہ ٹھم ٹھم
گس گس نہٕ دوہے زِنٛدٕ گی ستی رۆز عداوتھ

ییٚلہِ راٲو پژھے زِنٛدٕ گی ہنٛز تیٚلہِ چھُ زُوٗن کتھ؟
شاید توَے سُقراطٕنے چوو جامِ شہادتھ

ساگرؔ ژٕکتیاہ سۆنچہٕ سۆتھی نہاوکھ تہٕ بناوَکھ
راوُن تہٕ پژاوُن، رٔژٕ ھراوُن پژانی ربوایتھ

☆

کیٚو ژِ کالا چھمہِ خماہ حاصِل نہٕ کینْہہ
ہاوِ بماوا اَکھ دماہ حاصِل نہٕ کینْہہ

اڈٕ گلِس دِیہِ کُس اکھا ییٚتہٕ زبو پٔنٕز
آدمس کِتیاہ طماہ حاصِل نہٕ کینْہہ

دِل چھُ بس دِل، ہاوِسن زن کیٚاہ کرکھ
کومہِ رٹکھ ارض وسماہ حاصِل نہٕ کینْہہ

تی دپِن واوَس رٹن ووٗنی وگ مگر
پرٛتھ اَکس پنہٕ نےٚ زماہ حاصِل نہٕ کینْہہ

ییٚلہِ اَکے بُتراتھ تیٚلہِ کتھ ناو بیٚون
ناحقس پیٹھ ٹھم ٹھماہ حاصِل نہٕ کینْہہ

کُنِز شیٚچھوٚ کوٚر پاٚد بیٚہ طوٗفانِ نوٗح
تھتھرِ کھوٚتمت عالماہ حاصِل نہٕ کینْہہ

پرٛتھ بیٚگرِ آواز اَتھ کوٚس لے وٗنو
پھٹِمتس سازس بماہ حاصِل نہٕ کینْہہ

روزِکس ساگرؔ زمانک اِعتبار
نالہٕ پھیٚرُ بیٚہ لمہٕ لماہ حاصِل نہٕ کینْہہ

☆

تژیشہِ ہتمن توتہِ اَکھ تسلا سراب
کس نہٕ خبر پوشہِ وُن ییٚتہِ چھا شباب

دِل اگر دیوانہٕ گوٚ تیٚلہِ کیا کرس
راوِ کیٚاہ، مےٚ تہِ یوٚد ونن خانے خراب

زِندٕگی اَکھ سِلسِلا ییتھ کُنہِ نہٕ ژھین
ہٕکرِ پھرِ کھوٚت، لوٗس گرِ پھرِ آفتاب

یوٗرِ ووٚنمس میانہِ ستیٚ شوٗب عالمس
توٗرِ ووٚنم کُمی نہٕ وُچھ اَز تام خاب

گوڈٕ پیٹھے حسنٕس تہٕ عشقس باُج وتھ
لانہِ آمُت چھکھ فقط اَکھ اِضطراب

اُسی مےٚ تہِ چیٚشمن اندر وار اہ سوال
پھوٚر مژر نظرن تہٕ بس میوٗلم جواب

تُمی تہٕ کرتھوٚ وزانہہ یہ نُند باشر کھٔتھ
وُچھ تُمی یَس تہٕ پرٕنی حسنٕچ کِتاب

سوزِ دِل ییٚہ لول، غزلک اوٚبرٕ وے
معنہِ ساوبر زانہِ ساگرؔ اِنتخاب

☆ 23

دۆ پنم دُنیا خاۓ خاب
اَمہِ کتھِ کوٗرنس آۓ آب

ژزی ژزی دژ دژ باقےٗ روٗد
کینژن حسرت کینٛہ بے تاب

تنہٕ گوٗ یژ کال ینہٕ دِل روو
تلہٕ ساۓ ژھاژن زین ثواب

کتھِ کتھ کھُش ینہٕ ژھرس
بے سوکھ دِل چھُم پۓدی سیماب

حالِ دِل ونہٕ نس اوسا ٹھاکھ
چیٛشمو منٛز ما وسہِ سالاب

اَکہِ زیرِ پرٛدچہِ دِل گوٗ سیر
اَنہِ گٹہِ توٗن دژاوزن ماہ تاب

ییٚمی ژٕنژی سوٗتے یہٕ ہردنی ٹر
زوٗنگی اَتھِ آیہِ تسی آداب

ساگر پرٛژناویہِ سیچ ٹراے
قدمس قدمس تل گرِداب

☆

ہاوِنی مے ئلی میخانہِ تھؤکھ
خالی مے کتی پیمانہِ تھؤکھ

أنڈی أنڈی پانس زؤلے زؤل
گاشش ٹھہری ننہِ وانہِ تھؤکھ

سوچکی وُڑھ پڑنگ پہہ أنی ءتی
بشیرتھ کمہِ انہِ مانہِ تھؤکھ

وانس وانس پیر بارے
ونہِ گس چھؤنی پرمانہِ تھؤکھ

پنہِ نین پنہِ نین رئنز ناوَن
وُچھ وِنی یم بیگانہِ تھؤکھ

عرشش خارِکھ گلی تے ئلی
لرِ تاپس جانانہِ تھؤکھ

بے کس رِند رؤ دی وُٹھ فیشن
قُلفن تل خُم خانہِ تھؤکھ

ساگر کھوُ تمت فوطس باو
کھئٹ کھئٹ ینہِ دُردانہِ تھؤکھ

☆

پہوان باضے تھونی امار کھئی کھئی
تھوم مے تہ وار یاہ آزار کھئی کھئی

سپد حلال اگر یتہ خون آدم
تھونی کتھ پٹھ چھ تیلہ ہتھیار گھئی کھئی

تمس کوٗرٹھا کھیئس یوٗت کانٗسہ کرزاثہہ
مگر چھس یوٗت ئیس بس وار گھئی کھئی

خبر بڑو ثھے مے چھم گیہ۔ یار ماری
پرن کتھ ئلی ژ چھکھ اخبار کھئی کھئی

ینے راوم مے پنہ نی ژھاے ضبے
تنے روٗدم مے جاٗنی یار کھئی کھئی

یمے اسی راتھ تام دگدار رٔہبر
کران تم از بدل ویوہار کھئی کھئی

چھ مانہ وانہ ونہ نس وار پز کتھ
توے ساگر کران اظہار کھئی کھئی

☆

کر موکلہِ کٔڈر راتھ پھولہِ بیٚیہِ گاش ٹھہر سا
ہُرِ آے بُتراَژ شۆلہِ بیٚیہِ آکاش ٹھہر سا

یِم پٔدی چھِ شاید کرٚ وٚٹھ سفر اَسہِ تہٕ کوتاہ کوٚڈ
وونی میلہِ وتن تام اَسہِ ستی راش ٹھہر سا

معصوٗم دِلو تھاوِ ژٕھری چھِ داغ بے پُرسان
بیٚیہِ تازٕ ہوا ٹُلہِ یمن پُرخاش ٹھہر سا

وونی روشہِ ما آفتابہٕ کھسنس تژ اوِ ماوش زوٗن
تارکھ وُچھن ما ڈولہٕ وِنی کانٛہہ لاش ٹھہر سا

وونی ہیکہِ نہٕ گُرتھ واد گاشش زانہہ تہٕ رٔژ تِج راتھ
لبہِ رُمہٕ ریٚشُن آے زوٗنِچ آش ٹھہر سا

بیٚیتہِ اُس پیٚمژ ماتزِ نمن ہاے مگر وونی
پھولہِ ڈیکہٕ حُسنس نیرِ زُلفن واش ٹھہر سا

آواز دِلچ ولتہِ **ساگر** بیٚیلہِ تہٕ وُٹھن تام
وُچھ پرٕد ووتھن راز گژھن فاش ٹھہر سا

☆

دیان سورگس چھُ نرٕگن نار دزٕوُن
وُچھِو سأ اَز یہِ میٔون سمسار دزٕوُن

خبر اَئِج اَچھ کیٚسزٕ سوٚنتَس۔ بہارس
توٚے کرٕ باگہِ آو گُلزار دزٕ وُن

سُہ راتک دوہ زن اوس پٔری یہِ نزٕنا
اَزٕ ییک ژٕیوٚہ ژٕیوٚہ اَچھن خُمار دزٕوُن

کتھن اَہریزٕ نظرن تیٖر بٔری بٔری
بُتھبن تامتھ چھُ اَز انہار دزٕوُن

شمع زالُن سہَل بنہِ واوٕلین مَنزٕ
ژٕ ووتھ تھوٚدتزٕاو ووٚنی اِنکار دزٕوُن

دِلن فرحتھ اَچھن شیٚہلتھ غنٔیمتھ
چھُ ما لٲزِم کرُن گُفتار دزٕوُن

کتھَن مَنزٕ کتھ مٔدٕر مِلہِ ژارٕچی یأژ
مٔہ لیکھ ساگرژٕ ووٚنی کاتھہ شار دزٕوُن

☆

کیاہ نہٕ ییٚتہٕ ڈینشن پیوان ہے کیاہ نہٕ ییٚتہٕ ژالُن پیوان
ییتھٕ نہٕ تیتھٕ یتھ زِندٕگی منٛز دوہ چھُ نکھٕ والُن پیوان

پانہٕ دۆد شمع اماپۆز دۆد امارن زپر دِتھ
پونپُر بن گتھ باگہِ آٮ۪تی پان چھُکھ زالُن پیوان

میٲنی کتھ بکواس ٹمٕی سٕنز کتھ چھےٚ فلسفہٕ دھرم و دین
کتھٕ کٔنن والین چھُ لفظن معنہٕ ییٚتہٕ ڈالُن پیوان

چارٕ گر، در دِل چھِ اَز میٚہربان زیادٕ ے پیٚہن
اَسی چھِ تابع، یِہنٛزِ مرضی شہاہ تَوے کھالُن پیوان

ییٚتہٕ بُتر رودا یرادن کھورْوادن ڈۆل تَوے
بے وفائی منٛز تہٕ گنہٕ مۆڈ سٕبالُن پیوان

یُپ یِوان بعضے چھُ چیٚشمن لبہٕر منہٕ سٕدرس ووتھان
زِبہ چھِ خنجر وُٹھ وٕٹتھ أندری چھُ نالُن پیوان

دَکھ چھُ ســاگــر بے مُرَوَتھ ساقیس تقصیر چھا
تس پیوان کینٛہہ رأضی تھاوِنی کانٛہہ ٹالُن پیوان

☆

پانٕ چھاوُن ہٕمن پلَن ییٚلہِ ہاو ہکھ پننہٕ نُے مژر
راتھ گانٛگلہِ، گرشھِ وَٕٹسۍ دوہ، راوِ بیٚیہِ شام وسحر

بارِ کنڈۍ وِ ےژوٚٹ مےٚ دامن، تھاوِ ہا کتھِ کُٕنۍ کھٕٹتھ.
نار کوچھِ مَنٛز شولہِ وُن، بو چھ ہٕش مگر اَکھ اَکھ نظر

اَکھ کراماتھاچھِ بے شک زیٛوٚن، زوٗن، تے بیٚیہِ بُسن
نارِ بُترٲژ پیٹھ کڈُن ژِیوٚہ ژِیوٚہ چھُ بس میٛونُے جِگر

آسمانس خم چھُ کتھ پیٹھ! تس چھِ تارکھ بے شمار
توتہِ ماچھِس تیتر پیتیا چھوکھ مےٚ چھم سینس اندر

کوچہِ پھیٛرُ گوَ، اُس ہر سوٗ بے کسی بیٚیہِ بے بسی
دارِ بر ترٛوٚ پرِتھ چھِ سأری! واو چھکراوَن زہر

اَکھ بُنلۍ یتھ آیہِ آشن قاشہ گیٔہِ کیاہتام گوَ
اُسۍ سرٕکن پیٹھ ژوٚ پاسے، بنگرِ گُھشجن ہشدۍ امبر

گاش پنہٕ بڑوٛنہہ انہِ گُٕٹس ہن کھنڈ ہوٚ ربر سَپدن وُ چھم
روزِ کوتاہ کال ساگر گاشہِ گٕٹہِ قأیم اثر!

☆

اَز سانہِ گرٕ ووٕنی کونہٕ تھاوَن چھوٗنہِ جرِتھ واو
کیاہ آو ہیچھتھ کیاہ سنا یوٚت آو ئرِتھ واو

کمہِ شانہٕ رٔچھم، پھاُنپھلاوِم، سنٛبلاُوِم شوق
کُس ہار شڑاون پوشہٕ یاوُن گوم ۂرِتھ واو

ہَن کھنڈمژ ریوٚ دآسہِ ہسم دبو ہوشہِ یمہٕ ہا زانٛہہ
رنٛگہٕ رنٛگہٕ پھٔرِتھ گوٚمے یم زولانہٕ گرِتھ واو

یتھ زِنٛدٕگی ءتی کتھ سنا پیٹھ پیش عداوت
سبکلبن تہٕ شاٹھن، ئُد وَنن ئشئی تَن بہٕ مرِتھ واو

سُہ تہِ اوس دوہا باُگراوَن اوس فقط پوش
یہِ تہِ آو دوہا گوم بدنس اَز مے ترٕتھ واو

دِنہِ راُوئم، چھٔنہِ راُوئم، مژراُوئم گُلفام
کمہِ آیہِ پھٔرِتھ گوم کیاہ کیاہ گوم گرِتھ واو

ییتہِ زاگہِ رؤزِتھ گاشہِ زٕژن اوٚبرٕ لمبکھ اَز
اَمہِ حالہٕ کمہِ تام آشہِ دُنیگتام ڈٕرِتھ واو

وۄتھ تُل قلم **ساگرؔ** تہٕ ساری حاری ثات لیکھ
پچھتاوِ، بیٛہِ اوٚش تڑاوِ، رچھتھ تھاوِ پرِتھ واو

31

☆

کُس سونتھ، بہار، کُس ہُرد اَتھِ آو اَزٔیک تام
کُس شوق رتھِ کھوٚت کُس سناشر دژاو اَزٔیک تام

اَسِہ کرنہٕ چھکرِتھ پوشِ مُشکدار وتَن تھوٚی
شیٚیہِ ساتہِ مگر کوٚر نہٕ کادن ٹاو اَزٔیک تام

أچھ چھم مےٚ پھوٚرن آسہِ تمُس کأنسہِ کینٛہہ ووٚنمت
تیٚلہِ کونہٕ سوٚنتُک واو مےٚ کُن آو اَزٔیک تام

بجہِ تژایہِ یُس پوٚک تُسی چھِ اَز طوٗمار ڈبکس پیٚٹھ
یُمی کُر یہِ سبز رچ کتھ تہٕ تُلہ ہَس ٹاو اَزٔیک تام

اَسِہ کُری نہٕ کأنسی شِکوٕ نہٕ روٗٹھی زانٛہہ تہِ تقدیرس
کُس کوٚر نہٕ وَنتم اسہِ یہِ واوِجہِ داو اَزٔیک تام

کوٚڈ کاڈ گٹو، وُچھ تہٕ تھوٗکھ زورٕ گاشس ٹھہری
أسی روٗدی وُچھان ییٚتہِ یہِ پرٕونی ناو اَزٔیک تام

اَزتام دوہےَ روٗدی للہِ وان نار وَچھس مَنٛز
کرچھو ونہٕ **ساگر** دامہٕ اَسِہ ڈُری یاو اَزٔیک تام

☆

کُس اَکھ نہٖ جامن چاکھ دیٔوُتھ ووٗنی ہنا بدل
اَزتام کیٔاہ کیٔاہ راوٕ رووُتھ ووٗنی ہنا بدل

بے شوٗنک پاٗٹھی اکہِ تاپہٕ زٕ ژٕ ریٖہہ نوو نا شبنم
سیٖدِ آیہِ ژٗے تہِ کر باغ چھُووُتھ ووٗنی ہَنا بدل

یُتھ واوِ قہر، روٗدٕ شاوَے، میٔانی زدَل ژھبےٚ
اے چارٕ گر کس پرٕدِ تھووُتھ ووٗنی ہَنا بدل

یُتھ جسرٕ، مگر پَژھ چھِ تیٚیم وُنی نہٖ وُنی انواُری
کُس کُس نہٖ اُمی آشہِ تھووُتھ ووٗنی ہنا بدل

اَکہ اکہِ رٕکھٕ اَز تام یتھ بُتر اُژ جگر ژوٗٹ
عالم یہ کُس مُتیٔ آب چووُتھ ووٗنی ہنا بدل

تھزرن نہٗ سبزر پاتھلبن کمہِ آیہِ ژٕ دِکھ ؤنی
زانہہ کرژٗے أندرِم راز بووُتھ ووٗنی ہنا بدل

سٔدرن ژٕ ووٗ تھکھ ژھانٹہِ، کھوٗتکھ ژھالہِ اسمانن
ساگرؔ ،ژٗے گرٕلٹہِ آزمووُتھ ووٗنی ہنا بدل

☆ 33

پیئہِ وُنُن ننہِ والیٔہ یارن میٔون سمسارٔ ے الگ
کتھ گرِّھن ئلی جبلہِ کارن میٔون وئیہارٔ ے الگ

میٔانہِ کتھ بُوزِتھ سنگر مالو تہِ جگرس چاکھ دِیٹ
دارِ اوٗش ووتھ لالہِ زارن میٔون آزارٔ ے الگ

ہردِ واوس کُمی سناہ ووٗن میٔانہِ چمنگ پےٚ پتاہ
کیٚاہ سنا کرِ خار زارن میٔون گلزارٔ ے الگ

تس اُچھو کھوربو مےٚ ہاوٗہو وِینہِ تُلکھ ازمیٔائی کتھ
کتہِ سنیٚو میٔانین اِشارن میٔون اِنکارٔ ے الگ

تتبلہِ یئیلہِ شُری آیہِ دِل رِگندن تماشن، کیٚاہ کرس
موٗت چھُ توٗت یلگل نہِ پژارن، میٔون آمارٔ ے الگ

زانہہ نہ پزِ ژھہے کیٚازِ ووتم دامنس تام نال مے
بٗاری کائنسی چھس نۂ کھارن میٔون وبژارٔ ے الگ

سجدٕ کیٚاہ کرِ آستانن دشہِ بہِ گنڈِ ہا گنڈِ کتین
ونتہِ تیٚلہِ کمہِ آیہِ ژھارن میٔون دِلدارٔ ے الگ

سادٕ منُشا چھس بہِ **ساگر** کرِ تجُم تگن گری
چھس نۂ دوڈٕ ہے گنڈی بہِ ژارن میٔون باپارٔ ے الگ

☆

بے تاب دِل، پھژ کہٕ وِنی نظر، چھو کہٕ لد جگر سرمایہ چھُم
اَکھ چون غم چھُم راہنُما بیٚیہٕ اَکھ مژر سرمایہ چھُم

کمہِ بژ اُنژ وڈ تمِ راُوی نے راُژن، دوہن، ربتہٕ نے شمار
ژِیٚوہ ژِیٚوہ اَز سوٚنبران چھُس، اَکھ اَکھ پہر سرمایہ چھُم

یِم آہ یِیلہِ کھُتی آسمان کھوٚٹ آفتابن، زوٗنہِ روے
خوشبوے رٕہتھ گاٹہِ گلن، واُران شہر سرمایہ چھُم

اُوِج چھِ کاُژاہ زِنٛدگی، یِتھ شیٖشہٕ خانس چھاوسا
اَکھ اَکھ دوہہ چھُم ابد بوٗد، شام و سحر سرمایہ چھُم

وٕر پھیرٕ، شُرٛوٗ کٕرِ گیہِ کانٛہہ کتھاہ، تاہ دار کلاس کیا ونو
ارزتھ یہِ تمٔنژ ماُری مژ پنہٕ نُے سبز سرمایہ چھُم

سوزس تہِ سازس اُڈرن شمع تہِ دوٗو پروانہٕ دوٗد
اَمہِ حالہِ چھُس ہاران اوٚش، دامانہٕ تر سرمایہِ چھُم

چمنگ وولہٕ سُن یِیلہِ وُچھم گلہِ لاٗلسے گٔنٛز شیٚچھ وٗنم
اَکھ پان سُہ تہِ چھو کہٕ داُوی چھُم، یُتھ ہمسفر سرمایہ چھُم

یِم زاُتھی آہ بیٚیہِ ووش ژٕرٕنی سفرٕ کی یے سامانہٕ چھُم
ساگرؔ وُنس دِیٚت چون یُتھ، اَے چارٕ گر سرمایہ چھُم

☆

پڑتھ اَنْدِ چھُ وِہُل واو تہٕ واوس واد مہ کر کتھ
تھو دارِ بَر ترٛوٚپرِتھ چھُ اَز کربکہٕ ناد مہ کر کتھ

رَو کر چھُ کھوژَن کالہٕ گژھن چھنہٕ رٹن ہیتھ
کتھ پیٹھ چھِ روٚشتھ لالہٕ روخ، شمشاد مہ کر کتھ

زہرس مہ ون امرِ ہتھ، تہٕ وُچھوکس چھےٚ پیٚر اتوژھ
نے نیلہٕ کنٛڈھے، نے چھُ کانْہہ پڑہلاد مہ کر کتھ

دیوانہٕ، مژر تژاو ژ گند کترِ اثبارن
کس سوٚر أچھن ہُند طمع کُس شاد مہ کر کتھ

پے چھم ژے چھے پےٚ! چھاون ڈری یاوسرابن
امہِ وِننہٕ زُوٕ نا ترٛیشہِ ہتی ناشاد مہ کر کتھ

پڑتھ طرفہٕ بنْدِش گاشہٕ لژن سرکہٕ زژن چھا؟
تیٚلہِ کونہٕ کرن اَز چھِ یم فری یاد مہ کر کتھ

ییٚتہٕ پوشہٕ لنجو دِتی نہٕ کر، اتھ زوٚنہٕ گاشس میٹھی
ییٚتہٕ زلفہٕ گرٛایو کم سأ تھوی آزاد مہ کر کتھ

ساگر لگیا زانْہہ سونتہٕ دِوَے بیٚیہٕ تہٕ باغن مژ
ہلی چھے ژے پوان پڑانہِ کتھِ اَزیاد مہ کر کتھ

☆

رٔژھ کھنڈ ژٕ دم سنبھلاو تاپَس چھُ تژر اَز
رٔودس چھُ بیٚہ آو آو تاپَس چھُ تژراز

دِل پیٚالہٕ چھا کترِو، اَکھ پھٔٹ تہٕ انکھ بیٚاکھ
ارزتھ یہٕ چھےٚ رٔژھراو تاپَس چھُ تژر اَز

وتن چھُ آمُت کھرتہٕ پٔدس اَز چھُ پوٚ دُےژھاے
کتھن مہ کر تُلہٕ تراو تاپَس چھُ تژر اَز

کم نوٗر بتھِ کزالی، کم چیٚشمہٕ تژاون اوٗش
گَس یاد اَز پاٗراو تاپَس چھُ تژر اَز

سونچس چھِ پکھِ تل کاٗر، ہاوس چھِ درفتار
واوس چھُ ما ٹھہراو تاپَس چھُ تژر اَز

اُنچ یہِ اَکھ اَکھ کھنٔڈ، ہاوان اَکھ اَکھ بُتھ
سرتل تہٕ سون پرکھاو تاپَس چھُ تژر اَز

وٕہراتھ چھِنڈریمژ، موچِھ تہٕ ژٕٹن کتھ
اَکھ اَکھ سوٚدُر الاو تاپَس چھُ تژر اَز

ساگر یہٕ وچھِ کتھ، نارس تہٕ پھولن گُل
دِل ڈنجہِ ہناتھاو تاپَس چھُ تژر اَز

☆

ژ باوکھ حالِ دِل، وکھ راوِ راوَکھ
جرکھ ورقن ژِ مِل، وکھ راوِ راوَکھ

سنکھ کتھ کتھ چھونکھ، راوَکھ کرکھ کیاہ
وُچھکھ آبس ژِ ہِل، وَکھ راوِ راوَکھ

مُژھیُل دوٗربر، وصل، بس ژھین جونس
کڈکھ شوقن ژِ ٹھِل، وَکھ راوِ راوَکھ

چھوکل یم ژِہی، یہِ شبنم، سری یہِ صُبحُک
پلکھ کتھ کتھ ژِ پِل، وَکھ راوِ راوَکھ

سہے وأناکھ تہِ دِل، اَکھ اوم پیالا
کنئن ٹھاسکھ ژِ چِل، وکھ راوِ راوَکھ

چھُ نالس دوو، داغےِ داغ دامن
ونکھ شوٗبن چھےٗ گلِ، وَکھ راوِ راوَکھ

گُمانن ہُند یہِ عالم شئے سرانچ
ژِ نئے ژینکھ یہِ دِل، وَکھ راوِ راوَکھ

مولُل اَکھ اَکھ بُزُژ ساگرچھُ ماشکھ
تھوکھ ہرگاہ ژِ نِل وَکھ راوِ راوَکھ

☆

وُشہِ چھم تسنٛز خاموش أش وُہرات أچھن تل
رنٛبہ وُن یہِ مژر چھم تہنٛز سوغات أچھن تل

اَکھ اَکھ زٔخم گنٛزرم وُچھم سرمایہِ کوتاہ چھم
اَکھ ستھ دِلچ چھم مأری مژٕ بٕرات أچھن تل

اَز تام وۄنٛم وقتہٕ وقتَے ییٚتہِ چھِ پھولان گُل
کیٛاہ شِکوٕ کرس تَس چھِ نا حالات أچھن تل

پنہٕ نبو تہٕ پردو موختہٕ ہلم میٛون یامَت وُچھ
وۄشلیپہٕ تم أسم مےٚ ہجرٕچ رات أچھن تل

اَکھ اَکھ کتھ، تمسنٛز مےٚ ژٕبتس یہِ تہٕ نہٕ سہل کتھ
چھم جلوٕ تمٕی ہندی ییٚہِ سو کرامات أچھن تل

اَکہِ نظرِ ڈوٗل میٛزان موے خانس تہٕ رِندن رنٛگ
پھٕلی پوش کتھن ییٚتھی تہِ چھم واقعات أچھن تل

دُبراے دِلچ شولہِ ناوٕن ییٚلہِ چھِ أندرِم سوز
ساگرؔ چھِ نژان تِیٚ تہٕ مٔتی جذبات أچھن تل

دیوانہٕ ییٚہ دل مَتھ مُژِھج اکھ اکھ نظر اِلزام
گوٚب بار دوہ تے راتھ، وِہُل صُبح، سُہُل شام

شبَس نہٕ گرٛھان وژٕ اُپٔتھی کاتہہ تارُکھ تہٕ نبس پیٚٹھ
مُتۍ آشہِ رۄدُس ؤنی دِوان ٹٔلۍ زۄنہِ وُنیُک تام

صُحراو سبٹھاہ زِیُوٹھ اَوٕیز وَتھ تہٕ مَنزِل دوٗر
آغاز گُذٕر، کرٛوٗٹھ، وُچھو آسہِ کیٛاہ اَنجام

گگرایہِ وُزملہٕ رۄد بییہٕ سوٗنژل تہٕ سورٕمٔلی شام
ییٚہ چھِ یادٕ وُترِچ کتھ فقط، نتہٕ زۄن چھا برباہ

تھوٚو خاب رٔژھرِتھ، کیٛاہ چھُ سَنٛن نیرِ کیٛاہ تاپر
مُتۍ آیہِ اُسۍ توٚت تام ہمو یتھ زمانس سام

ہرگاہ مے پرٛژھکھ کیٛاز ژِھس اَز یوٚت چھِنڈ ریوٗمُت
بے وایہِ ونے ہاے گمۍ تام نیُو مے اَتھٕ مَنزٕ جام

زۄ زبتہٕ پَنُن داش نداش ییٚہ تہٕ پُشراوس
ساگر تہٕ اَمی اُشہِ زُوان رۄد اَزٕ یُک تام

☆

تھٲوِم رٕژھ رٕژھ یہٕ چانۍ ستھ وٕنیٖک تام
ژےٚ ماروٗزِ ےسو پرٛانۍ شفقتھ وٕنیٖک تام

مےٚ کمہٕ تام آشہٕ ترٛاوِم دارِ بر وٕتھی
ییٚنچ اَدِ کیاز ترٛاوتھ کتھ وٕنیٖک تام
لیکھِم کِتیاہ ژھنِم ژٕٹۍ ژٕٹۍ مےٚ کِتیاہ
توٚ ےووتہٕ نہٕ میون کانٛہہ خط وٕنیٖک تام

شرٛ وٕنبل اَکھ اَکھ قدم چوٚن، ریٛہہ امارن
مژر میوٕنے چھُ اَتھ شہادتھ وٕنیٖک تام

عنایت چانۍ چھوکھ لد دِل، جگر چھم
گرِم ما کانٛسہٕ نِشہٕ باوتھ وٕنیٖک تام

چوان چھس از تہٕ یتھٕ تتھٕ پیالہٕ زہرٕ کی
مےٚ کر آو باگہٕ زانٛہہ راحت وٕنیٖک تام

ہیٚوٕتھ ما ناو میون زانٛہہ محفلن منٛز
ژےٚ کر مشٕ رٕتھ پنٕن عادتھ وٕنیٖک تام

کرکھ گس شِکوٕ ساگر گس شِکایت
گرِے ماکانٛسہٕ کانٛہہ مُروت وٕنیٖک تام

☆

سرِ شامہٕ پتہٕ نی ژھاے راوَن ییٚتہِ نہٕ گُنی پَژھ
پھژ کہٕ وِنی نظر کم خاب ہاوَن ییٚتہِ نہٕ گُنی پَژھ

سُہ تہِ اوس دوہا پکنہٕ پژھ اُسی پاز پژٕ ناوَن
یہٕ تہِ دوہ مے نظرے ڈٗنجہٕ راوَن ییٚتہِ نہٕ گُنی پژھ

یم آبہٕ لمبکھ اُسی دِوان سٗدرٕ سنبرُک پے
اَز زوٗن تمِن ورگہٕ بلاوَن ییٚتہِ نہٕ گُنی پَژھ

مُتی آب وُچھ پیلہِ یارٕ وے پیمانہٕ پھٹر اُوِکھ
نیٖلہِ کتھ سناپٹھ ووش چھِ ترٗاون ییٚتہِ نہٕ گُنی پَژھ

زانہہ کاٗلی پیلہِ پوٚک سانہِ پشہٕ ٹلی واوڈوٗلم رنگ
چھس دارِ برووٗنی دِتھ بہٕ تھاوَن ییٚتہِ نہٕ گُنی پَژھ

اَپُزے مے ووٚن نم چاٗنی برٕ بگہٕ آہ چھِ اثر دار
پَژھ چھم نہٕ، پژھ چھم آزٕ ماون ییٚتہِ نہٕ گُنی پَژھ

شیٖہلن تہِ گیٖہلن گُنہٕ نہٕ گُنہٕ وِزِ توتہِ واتن تاپھ
شبنم چھُ پوشن ریٖہہ ناوَن ییٚتہِ نہٕ گُنی پَژھ

یُمی قرنہٕ پھِری دِژ ڈاٗلی بے سوکھ دِل تہٕ ہوٚنڈر وُچھ
ساگر چھُ زٕہی زٕہی گنزٕ راون ییٚتہِ نہٕ گُنی پَژھ

☆

مرنہٕ روٗس ییٚتہٕ زِندگی منٛز راحتھاہ زانٛہہ آسہِ ہے
اَکھ غماہ وبتہٕ راونس ییٚتہٕ فُرصتھاہ زانٛہہ آسہِ ہے

غم موٗلل سرمایہٕ چھم رٕژھرِتھ تھوٗوم لوٗگم ہنگس
پوشہِ وٕنی ییٚتہٕ کانٛہہ خوشی، کانٛہہ مسرتھاہ زانٛہہ آسہِ ہے

دِل قرارس بے قرارٕری میانی کاٗژاہ خوش یوان
روزِ ہے ساتھاہ مےٚ نشہِ تَس مہلتھاہ زانٛہہ آسہِ ہے

شوق اَڈٕ ژٕڈی گیہِ دوہے دَم پھٔٹی توٗے ارمان میانی
وادِ کانٛہہ تَس پوٗرٕ کرنک عادتھاہ زانٛہہ آسہِ ہے

میانہِ ڈٕسی کر، کر، اَثر گوٚیی ووٚنُن غاٗرن، مگر
زٕو فِدا کوٗرمس مےٚ نِشہِ اَتھ شہادتھاہ زانٛہہ آسہِ ہے

اوٚش اُچھن ہُند، آہ دِلکی بییہِ اُری زوے ییم بے شمار
لولہِ والیٚن نِشہِ بدل کانٛہہ ارزتھاہ زانٛہہ آسہِ ہے

ساگرتس بس اَکھ طمع زانٛہہ گوٚژھ نہٕ دِل میون تھاٗتھرُن
میانہِ روٗس بییہِ کانٛسہِ ییٚتھ حسرتھاہ زانٛہہ آسہِ ہے

☆

یکھنا تہٖ ژَلی بَڑم وُچھکھ پانہٖ مَژر میٔون
ئُمہِ آیہِ ہوان پِتھ وُچِھتھ پروانہٖ تژَر میٔون

خوش یُن چھ لوٖلچ کتھ تہٖ حسدس گُنہِ نہٖ نیٚنٛڈ رنیہہ
اَمہِ آیہِ شُشِتھ کر ہئکن بیگانہٖ بجر میٔون

وُڈھی وُڈھی کتھن ووٚنی مانہِ کڈُن اَز چھُ سبٹھاہ سخ
گَس گَس پگاہ رٹہِ ونتہٖ ژٕے دامانہٖ ہژر میٔون

تمہِ ساتہِ دِن کیٛاہ نرِ نارس درِ لگکھ ییٚلہِ دوہ
کرِ آسمانس چاکھ ییٚلہِ ننہِ وانہٖ پزر میٔون

حالس چھُ گٹو واش کوٚ ڈُمُت گاش ترٛ ہر یوٗمُت
دوہہ اَکہِ ژٕ وُچھکھ آسہِ بیٚیہِ تابانہٖ سحر میٔون

آبس مےٚ تکن زبل چھِ وُچھنِز واو پڑٕ ناوُن
داوس لگن بَدخاہ وُچھن یمہِ آنہٖ قہر میٔون

ساگرؔ چھےٚ دوہَس راتھ پتےَ راُ ژپتے دوہ
چھَم آش، پگاہ شولہِ بیٚیہِ واُرانہٖ شہر میٔون

☆

دِل تنبلوُوتھ ووِنی کیٛاہ گوَ
ہِتھ پھٹِہٕ روُوتھ ووِنی کیٛاہ گوَ

اَز چھُم لُجمُژ چیٛشمن زوٗن
موکھ ما ہووُتھ ووِنی کیٛاہ گوَ

ییٚلہِ زانہہ وُچھکھ ووپرَن ءسِتؠ
اَسناہ ترٛووُتھ ووِنی کیٛاہ گوَ

دوٚپتھَم "لوس توٚلے کیٛاہ"
تیٚ مُشرووُتھ ووِنی کیٛاہ گوَ

اَکھ دِل وِزِ وِزِ روشُن چون
پرٕ کیٛاہ تھووُتھ ووِنی کیٛاہ گوَ

سیٚرن سر پوشِ گوَ آسُن
یَس لتس بووُتھ ووِنی کیٛاہ گوَ

سوٗنہٕارٕی نظرو اَکھ اَکھ شوق
ژٕے ووتہٕ لووُتھ ووِنی کیٛاہ گوَ

ون ساٚپنہٕ نے اَتھِ **ساگرؔ**
کرسا چووُتھ ووِنی کیٛاہ گوَ؟

☆

مےٚ لوٚسَم اَچھ مُشتھ یُن گوَ بہارس
وندن ٹوکہٕ سۆر گرِتھ تھۆو شالہٕ مارس

یُمی گُر کتھ تمٕس اَسس دِژٕکھ پیبند
بہٕ دِمہٕ ہا ناد رَتھٕ گنٕز بالہٕ یارس

پکھَن کوٚڈُمُت چھُ واشا راتہٕ موغلوَ
زُوُن مُشکِل بنیوٚمُت گاش دارس

گُمرٕ متھَ مانڈِ، ہا نیمرٕ چھِ از ستھَ
حسر کیاہ روٚد وتھم پانہٕ نیارس

کوٚڈھِبن اَتھِ دِتھ یوٚ تامتھ وأتی کہی تام
بٹھِبن پیٹھ ووٗنی چھِ پژارن ناوِ تارس

چھِ ٹھُٹھی از آوِ سیمٕتی سوچِہ سُتھرِس
تہٕ لوٚگمُت دژوت موٗلن گاٹہٕ جارس

گوناہ تھَنہٕ پیوٚ تہٕ ووٚتھ مُتی آب تامتھ
گرُن ما توٚگ رَکھیں پرہیز گارس

حبَسن روزوٗچھ چھُ صُحراو یوٗری لارن
پھولن کتہِ پوٚش ساگرؔ پتہٕ وُ جارس

☆

کتھ سأ پانس مٹہِ ژ ئلی اِلزام ہیکھ
پَژ ھ چھےٚ اُوِج پوٚنز حتہٕ اُستھ خام ہیکھ

ووش ہٕژنی تژ اُوِتھ ژے ژھیوٚ را اُوِتھ شمع
کتہِ وُچھکھ گتھ پوٚنپرِنی گُس شام ہیکھ

دگ چھِ کس کس آکھ سپنس جا بجا
ہوشہِ یکھ یامتھ ژ تامتھ سام ہیکھ

سونچہِ سٕدرس لٔہر چھےَ ووتھنس تیار
ظلمہٕ جبرٕچ کوٚت کالا پام ہیکھ

چاہ وُجوٗدکی کرِژ پرُوکھ کیاہ کرکھ
اتھِ چھوٚنُے چھکھ کتھ ژ لوٗلکی جام ہیکھ

وُچھ تہٕ ساتےِ پانہٕ اَز پھیشن چھُ وُٹھ
کیاہ ونکھ رِندَن تہٕ گُس اَکھ دام ہیکھ

وُچھ یہِ موختاجی تہٕ شےَ اکھ اوم پن
گُس پَژی ووٗنی کس أ کس انعام ہیکھ

پینڈ پرُن تژ اُوِتھ ژ ساگر کوٚت گرِنڈکھ
چھےَ نہٕ بُتراتھِ پٔنز گُس بام ہیکھ

☆

ہاوَس پھوان لاگنُز چھِ داوس یہِ تہِ چھِ مجبوٗری
بُلبُل وُنن پیٚیہِ بیٚلہِ تہِ کاوَس یہِ تہِ چھِ مجبوٗری

یامتھ مےٚ وُچھِم ریٚہہ چھِ نبس زِیُوٗٹھ ترٛوٚم وۄش
گمہِ آیہِ گنجیم لوٗنچہِ واوس یہِ تہِ چھِ مجبوٗری

گُمہِ سٔری چھِ صُبح شام وَنہِ ووٚتھ شوق اماپوٚز
اَمار کھٔٹی کھٔٹی کتہِ بہِ تھاوَس یہِ تہِ چھِ مجبوٗری

کم پوٗش پُژراٗوِن تہِ مُژراٗوِن مےٚ یم ارمان
مَنز مارکن یم کتھ بہِ ترٛاوَس یہِ تہِ چھِ مجبوٗری

وُچھ تاپہِ تژرس شوقہِ شبنم بخشہِ ترٛاوتھ
لنجہِ لنجہِ گٔنڈی ہیتھ پوٗش چھاوس یہِ تہِ چھِ مجبوٗری

تَس ٹارِ کتہِ کھٔتی میانی یم مدہِ ماٗتی مُژھلی گتھ
ووٚنی لال وتَن ووٚتھراوَس یہِ تہِ چھِ مجبوٗری

اَز سِری یہِ زِژن تام کرن قاٗد بڑژبن مَنز
موٚت میٚون موٚت وُنہِ ہاوِ باوَس یہِ تہِ چھِ مجبوٗری

ساگرؔ یہِ سمیٚک پھیٚرُ ٹلہِ ٹٔلی جیٚر ووٚ جودس
وولہِ روٗزی تَن کتھ تام چھاوَس یہِ تہِ چھِ مجبوٗری

بڑ ٹرِ بڑ ٹرِ دوہ گُنڑ راُ وِتھ تھٔوی
مو چھِ مَنڑ شاہ رٔ ژھراُ وِتھ تھٔوی

بختس بود چھے خٔدمتگار
پٔدی لٔوسی گُل مُشکاُوِتھ تھٔوی

وَچھِ کترُ ے زَن پبو وترُ ن
دَر دِل اَسہِ ازماُوِتھ تھٔوی

یِیلہِ یِیلہِ آتشن رنگ گوو راُ سی
ارمان اَسہِ ما ساُوِتھ تھٔوی

أندری ۂندرِتھ زاُنن توگ
دگ دار کم سگہِ ناُوِتھ تھٔوی

کۂ تام کۂ تام یوٗت تام واُتی
ٹھٔری وتہِ ہندی پڑ زناُوِتھ تھٔوی.

یِیلہِ یِیلہِ نظرَن دُل میُل ژوٗل
بَر سونچکِ مُژراُوِتھ تھٔوی

ژھرِ رِکی چاہ چھی سٔنز ساگر
ییتھ تِتھِ یِم پرُ ناُوِتھ تھٔوی

☆

پانس رووُم پَنٕنُے ووٚن
کتہِ پڑٕ زٕنووُم زگ تے پڑٕوٚن

زہرِ ہلال یُتھ اَز تامتھ
زاٗنتھ ماٗنتھ پیوٚ نا چوٚن

چیٚشمہٕ بدَس زن کیٛاہ کرِ ہو
نظرے ءستی گوغاُب سُرٕ بوٚن
شبٕنمی شیہٕلتھ کوتاہ کال
وُچھ ساوُنی نیرِ افتابہٕ نوٚن

ٹُلہٕ تبٕنگل پیٛٹہِ نبٕنگلاوٕنی
لُکہٕ ویہوٚز پیوٚ کیٛاہ کیٛھوٚن

پردٕبن کھاُرَکھ کتھ اِلزام
پننہٕ نبوٚ ییلہِ لوگ تولن چھوٚن

زاٗنہہ گرٕ وٕنی ہَم پزٕرچ کتھَ
دوہہ دِشہِ ووَنہٕ ہم وو گنِس سوٚن

مَژٕ واُرانس، طوٗفانس
ساگرٕ دزٕ امُت بُتھِ گُن زوٚن

☆

یہِ چھےٚ سوٗنتہٕ کتھاہ نتہٕ پوٗشہٕ وَناہ کمہِ رایہِ گوٚمُت اَز تارِ ہوا
مےٚ چھےٚ منہٕ سٕدرس یم لہٕرٕ ووتھن اَسمانن ہمن ما کھارِ ہوا

یہِ چھِ لوکچارٕ چ اَکھ گندن وِزنتہٕ ضُچکی لوٕ پھیٚری پوٗشن پٹھ
نتہٕ کیاہتام باسُتھ چیٚشمن منٛز دُچھ ہےَ نتہِ کیاہ ژلہٕ لارِ ہوا

یہِ چھُ سری ین کوٚرمُت سنگرن زوٗل یہِ چھُ عشقس لوٗلس میُٖل گوٗمُت
اَتھ زوٗنہِ چھُ أندی أندی گاشہِ منڈُل کرِ نظرا ووٚنی تلی ٹارِ ہوا

کرِ باوَتھ از کوٚستوٗری گبون یہِ چھُ سازُت سار بے وِگنہِ نژن
گرٛشھِ پازیبس ییٚلہِ گُنہِ وِزِ شرٛونی دِیہِ ضربا سازَس تارِ ہوا

یہِ چھُ سوٗنتلی شہرس منٛز مندٕنبن برٛیٚہہ ناوَن افتابہٕ روٗد پھیٚر بن
چھٕس آشہِ وُچھن انہِ ما شاید بییٚہ پانس ستبن یار ہوا

اکہٕ غاٗبہٕ یہٕ أچ زیٖر امارَن کوٚر وُزملہِ نژُناہ چیٚشمن منٛز
گٲبہِ مجنوٗس ژِپھ نجاٗس منٛز کتہِ پرٛارِژون انوارِ ہوا

ییٚلہِ گُکلہِ پکُن مُشکاوِ وتن مٲشراوِ شہن ہُنٛد زیٖر و بم
ییٚلہِ تارَکھ أندی أندی زوٗنہِ نژُن وُچھِ سنگرن گُن تھزِ کارِ ہوا

گُمہٕ لاوِ سو وُٹھ رژٕ ناوِ دِلن یلہٕ ترٛاوِ زُلُف شہمار بچھن
متہِ سوٗژل یامتھ وُچھِ سیٚز سُم بُمہٕ کمان وُچھِ اچھِ دار ہوا

کتھ **ساگرؔ** لگہِ اَزمُدی یانٛس یہِ چھُ اَکھا اَکھ جلوانوٗرٕچ ژھٹھ
یہِ چھُ توہنٛدے بُتر امہِ آیہٕ وُنٛن نتہٕ وَنہِ کیاہ ہکیاہ وبستارِ ہوا

☆

أُنگی منگی چھُنۂ وؤنی تڑ اوَن رؤد
سبکلبن چھُنۂ شہلاوَن رؤد

اُلعتش العتش کوٚر بُتر آئژ
رٔچھ رٔچھ کس کیٔتھ تھاوَن رؤد

أنٛدی پکھی ووٚلُمت اوٚ برن نال
لسنٛچ کتھ چھُنۂ باون رؤد

صُحراو وُچھ سابر تل ووت
رٔحمتھ کتھ تھبکۂ ناوَن رؤد

راتگ دوہ گوَ داغا دِتھ
اَز ما دِل سنٛبلاوَن رؤد

فی گوم گس گس پیٚیۂ سُرٕ دَگ
دؤری رؤد وَنۂ ناوَن رؤد

دُل مئیل نظرَن، کٔیاہ کٔیاہ رؤد
وُچھی وُچھی چھُنۂ پچھتاوَن رؤد

مُتی آیہٕ ساگرؔ تُتی گٔو ہتھ
گرٕ گرٕ چھُس نۆناوَن رؤد

☆

بلے یم کرمے یم چھوکھ خام ؤنی زبس
رُما پیہ ناتہٕ ہیۍہ ناسام ؤنی زبس

بہٕ چھس کُن زوٗن ہتھ اَز چھم نہٕ ہاوَس
نتے سوے زوٗن ہیۍہ سُے بام ؤنی زبس

زمانچ خود سٔری، لولچ کرامَتھ
وُچھَن ووتم دوہے اَز تام ؤنی زبس

وٕٹسے گاٹمتی اُچھن منز خاب کتیاہ
شُبیا لولس یوہے اِنعام ؤنی زبس

پیٚہ میانی توژھ وُچھتھ تژہریو عالم
تمِس زانہہ آو نا اِلہام ؤنی زبس

مے کم کم شوق کم امار پگہکی
ژبتس تھاوِم صُبح تےَ شام ؤنی زبس

یئنے روٗدی دوٗرِ تارکھ ژھایہ سنگرن
تنے یِیتہٕ زوٗن للہِ وَن پام ؤنی زبس

چھنے **ساگر** ژوپاسے بدحواسی
توَے پھٹرِم مے بُری بُری جام ؤنی زبس

☆

أئزرِتھ گئزرِتھ کوتاہ ترٔوو
یَس تَس ووٹؠ مۄرٲوِتھ ہوو

لولس لولہٕ کھۄل کۄر ازتام
کمۍ وۄن آدم رتہٕ رنگہٕ نوو

زہرس ستۍ ماتھو لوے خوے
یُس آو اَسہِ سۍ امرٔ بتھ چوو

وبتھِ دِیٹت آلوَ اَسہِ تھۄو گن
اَسہِ ما لوگے زاہ ژٕلی ترٔوو

اَسہِ وُچھی عادِل جابِر شاہ
کاتھہ پۄک سیٹھۄد سیٹھۄد کاتھہ روو

شِۄس تہٕ شکھتی اَسہِ کۄر میٚل
ہشراہ زانتھ گنٕراہ ہوَو

کمہِ رلیہِ کیاہ ہیتھ گس کیاہ آو
ساگر کھونہِ اَسہِ للہٕ نوو

☆

بُتھی پھیرُ گومُت حالَس واو   یێتہِ اَز بالَس بالَس واو

شہرن گامن کھرٛ ہرٛ ہتر   بێ سائلی آمُت سالَس واو

اسنَس گِنڈنَس ٹھاکھے ٹھاکھ   لۆت لۆت دژاوپرتالَس واو

دیوان خانن پھۆر واوُر   پژِ ہے کتہِ کنگالَس واو

کلہِ پھرِنس کتہِ رۄدُم وار   چھپھ دِتھ بیوٗ ٹھُم نالَس واو

اۓچھنے پچہِ پھیرُ زبو اَڈِ گج   ڈُو دِتھ گوٚ خدِ خالَس واو

سونٛتس جل پبو ہردُن پاۘر   کھہلیو ویێلہِ پاۘنژالَس واو

ئمہِ آیہ زُوِ یێتہِ آدمی ذاتھ   صُبحس، کائجس، کالَس واو

تاپری وُڈرن شاپھے شاپھ   اَزلے پبو، گُلِ لالس

مۆت کتھ گومُت چھۆت پوٚنژُر   لاگبس ہنہِ گُنہِ زالَس واو

ننگہِ نۆن چھمنا بس اکھ پان   ژالس بہ تہ کتھ حالَس واو

ئنڈی نوکن پیٹھ شوقن پھِری   لنجہِ لنجہِ جانس مالَس واو

کتھ جایہ رۄدُم لسنگ پاے   اسمانس پاتالَس واو

ساگر وَنہِ کیاہ ہبنہِ آمُت   ژۆل تَس نبٹھ دِتھ تالَس واو

☆

یَتھ گٔژِس منٛز کانٛہہ مشاکٕیاہ زالِہ ہے

واو وَرزُن دم رُماہ سَٔبالِہ ہے

یَتھ شہارَس منٛز چھُ دۄستوٗرٕے عجب

پٔنٕنہِ مرضی کانٛہہ اکھاہ شاہ کھالِہ ہے

اۄن تہٕ زۄرلاگِن چھِ ڈیٚشِتھ بیٚیہِ وُچھتھ

کانٛہہ اکھاہ فٔریاد کرِہے نالِہ ہے

سیٚکہِ صٔحراوس اندر یٔژھ تاپہٕ کٔژاے

رٔحمتُک رٔوداتہِ زَن زانٛہہ والِہ ہے

ٲمی بیٚین اِلزام کھارُن چھا روا

وَنتہٕ سیٚزٕ وتہِ گُس سنا تَس ڈالِہ ہے

زیٚوۄن مرُن یِمہٕ زِنٛدٕگی ہُنٛد لۄگ تہٕ لون

بال پٔژ اُٹھتھ دودٕ کولاہ کانٛہہ والِہ ہے

آب چیٚشمن، سۄزیٚہہ دِلس، رَژھ کھنٛڈ وفا

آسِہ ہے تَس! وادٕ دیٚو کانٛہہ پالِہ ہے

آسِہ ہبس کانٛہہ شَے سُہ سمکھم اَز پگاہ

کونٕہ **ساگرؔ** تیٚلہِ یِہ دۄربرژالِہ ہے